DEDOVIĆ, (Milovana) Milan - "Agava"
1950. - Ljubljana/Slovenija

[illegible]
SDB

CENTAR: SDB MOSTAR Reg. br. D - 3380 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	DEDOVIĆ Milovana MILAN
2	Pseudonim	"A G A V A"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	7.3.195o.g. u Ljubljani SR Slovenija
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Trebinje, ul.M.Tita broj 17
5	Bračno stanje	Neoženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Ekonomista
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Upravnik JUR PTT Trebinje
10	Vrsta (grana) djelatnosti	PTT saobraćaj
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Visoka
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane itd.	-
14	Da li je član SK	Nije
	[illegible]	-

17	Osnov angažovanja	Na dobrovoljnoj osnovi
18	a) Linija rada	03
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	Praćenje djelatnosti ekstremne emigracije i njihovih veza putem prepiske.
	c) Obrada na koju je usmjeren	-
19	Vrsta saradnika	Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	ŠARENAC SLOBODAN - DETAŠMAN TREBINJE
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	-

U Mostaru dana 7.3. 1978

Potpis podnosioca
K. Hodžić

DRAŠKO, (Save) Bubreško - "Rezak"
1942. - Trebinje

[illegible] SR BiH
[illegible] SDB

CENTAR: MOSTAR Reg. br. D-1142 MII

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	DRAŠKO /Save/ BUBREŠKO
2	Pseudonim	"REZAK"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1942.g. u Trebinju
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Trebinje
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Novinar
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	"Ilustrovana politika" Beograd
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Novinarstvo
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	8 gimnazije
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane i sl.	-
14	Da [illegible] SK	Da - -

16	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja		novembra 1973.
17	Osnov angažovanja		patriotizam
18	a) Linija rada		05
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje		Ob.službe SAD
	c) Obrada na kojoj je usmjeren		Kontrola pseudodiplomata
19	Vrsta saradnika		Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (kojoj)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Kapić Smajil
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

[illegible]

Lovrić L.

DŽELETOVIĆ, (Manojla) Miloslav - "Ridjan"
1953. - Odžak/Nevesinje

CENTAR: SDB MOSTAR Reg. br. D-3/67 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	DŽELETOVIĆ /MANOJLA/ MILOSAV
2	Pseudonim	"RIDJAN"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1953.godine u Odžaku, SO Nevesinje SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Mostar, Stjepana Radića bb.
5	Bračno stanje	Neoženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Student
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Pravni fakultet Mostar
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Fakultet
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	-
14	Da li je član SK	-
15	Podaci o prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
OP. RADNIK: SPREMO RANKO
Datum: 24.11.1987. godine

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJI

D-3165
(reg. broj)

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB iz mreže aktivnih saradnika briše saradnik "RIDJAN"

Saradnik "RIDJAN" angažovan je za saradnju sa SDB decembra 1977. godine u cilju praćenja nep. djelatnosti Djerić Branka, Djurmez Luke, Kijac Momčila i drugih lica koja su u to vrijeme bila nastanjena u studentskom domu u Mostaru, a istupala su sa pozicija srpskog nacionalizma.

Nakon što su i drugi izvori Službe potvrdili saznanja saradnika "RIDJAN" o neprijateljskoj djelatnosti Djerića i Djurmeza, nad istima su zavedene obrade. Tokom 1982. godine sa Djerićem i Djurmezom je raščišćavano i njihovi slučajevi su okončani službenim upozorenjima.

Početkom 1984. godine saradnik je stekao dobre operativne pozicije prema Zurovac Dušanu, POO, novinar lista SOUR "SOKO" u Mostaru. "RIDJAN"je o neprijateljskoj djelatnosti Zurovca redovno informisao.

U posljednje vrijeme, zbog nekih njihovih privatnih nesporazuma saradnik i Zurovac nisu više u dobrim odnosima, a prema raspoloživim saznanjima Zurovac je u toku ove godine u mnogome korigovao svoje ponašanje, radi čega smo i predložili raščišćavanje sa istim. Takodjer saradnik se prije nekoliko mjeseci oženio radi čega mu je smanjena mogućnost angažovanja na odgovarajućim zadacima SDB, pa ćemo istoga u narednom periodu koristiti kao preventivno uporište.

DŽELETOVIĆ, (Mirka) Nedjo - "Dušan"
1949. - Odžak/Nevesinje

CENTAR SDB MOSTAR
- Linija rada: O2 -

OP. RADNIK: ZDRAVKO GRK

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO

D-4920
(reg. broj)

25.5.1983.
(datum evide.)

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB.

DŽELETOVIĆ NEDJO, sin Mirka i Kose, rodjena Brenjo, rodjen 25.8.1949. godine u Odžaku-Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ, završio osnovnu školu, nosilac našeg pasoša, nalazi se na privremenom radu u Cirihu-Švajcarska, nastanjen na adresi: Krameracker str. 24 Uster Schweiz.

Tokom prošle godine sa Dželetovićem je u više navrata, neposredno kontaktirano, kojom prilikom je informisao o neprijateljskoj djelatnosti ekstremnog četničkog emigranta iz Ciriha-Švajcarska PEKIĆ Petra (obrada ovog Centra) o čemu je pisano u našoj informaciji broj O2-286 od 29.7.1982. godine.

Nakon toga sa Dželetovićem su nastavljeni redovni kontakti, a avgusta 1982. godine registrovan je kao op. veza "DEJAN" i korišten na praćenju neprijateljske djelatnosti Pekića. U tom periodu pružio je više bezbjednosno interesantnih podataka o neprijateljskoj djelatnosti Pekić Petra i drugih bezbjednosno interesantnih lica, o čemu je, takodjer, pisano u našim informacijama broj O2-335 od 1.9.1982., O2-39 od 13.1.1983. godine i izvještajnim depešama broj O2-1394 od 25.8.1982., O2-2018 od 14.12.1982. i O2-602 od 6.4.1983. godine.

Kroz kontakte sa njim, stekao se utisak da se radi o inteligentnoj i komunikativnoj osobi, koja iz patriotskih motiva govori o neprijateljskoj djelatnosti Pekića i drugih četničkih emigranata sa područja Švajcarske.

Do sada je ostvario dobru op. poziciju i stekao povjerenje kod Pekića i drugih četničkih ekstremista. U mogućnosti je da i dalje prati njihovu neprijateljsku djelatnost na području Ciriha i šire u Švajcarskoj i da radi na utvrdjivanju njihovih veza medju našim gradjanima, nosiocima putnih isprava.

Kroz dosadašnju saradnju pokazao je volju i spremnost da se angažuje na zadacima SDB. U informisanju je tačan, blagovremen i produktivan.

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu op. potrebe Službe, predlažemo da se Dželetović registruje kao aktivni saradnik SDB sa pseudonimom "DUŠAN".

Mostar. 13.1.1983.g.

PREDLAŽE OP. RADNIK,
Zdravko Grk
Zdr. Grk

S a g l a s a n
NAČELNIK ODJELJENJA O2
Dragičević

FRZOVIĆ, (Gaše) Radivoj - "Mladen"
1943. - Biograd/Nevesinje

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
- Linija rada: 02 -
OP.RADNIK: GRK ZDRAVKO

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO

D - 5387
/ reg. broj /
24 10 1990 g.
/ datum evide./

P R I J E D L O G
za prestanak saradnje

Na osnovu tačke 17 Pravila o radu SDB predlažem prestanak saradnje sa saradnikom "MLADEN".

FRŽOVIĆ RADIVOJE,sin Gaše,rodjen 7.3.1943.g. u Biogradu-Nevesinje,Srbin,državljanin SFRJ,završio višu komercijalnu školu,boravi na privremenom radu u Melburnu-Australija.

R A Z L O Z I

Sa Fržovićem je 19.3.1985.g. uspostavljenja saradnja na dobrovoljnoj osnovi u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti Šipovac Dragomira,Kovač Bože i drugih pripadnika SNE na području Melburna i šire u Australiji.

S obzirom da Šipovac,Kovač i druga njima bliska lica više ne zaslužuju pažnju SDB,te da "MLADEN" nema uslova za praćenje neprijateljske djelatnosti drugih bezbjednosno-interesantnih lica predlažemo da prestane saradnja sa ovim saradnikom.

Za vrijeme saradnje "MLADEN" nije nagradjivan niti Služba prema njemu ima obaveza.

Materijal saradnika ćemo dostaviti RSUP-u SR BiH SDB VII Uprava,radi unistenja.

Mostar, 4.10.1990.g.



P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB,

S A G L A S A N

GLOGOVAC, (Riste) Nikola - "Đordje"
1938. - Dramiševo/Nevesinje

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKROR SDB
OP.RADNIK: GRK ZDRAVKO
DATUM: 22.10.1990. GODINE.

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
V- 1744
~~D 3122~~
/ reg. broj /
28.12.92.
/ datum evide./

P R I J E D L O G
za prestanak saradnje

Na osnovu tačke 17 Pravila o radu SDB,predlažem prestanak saradnje sa op. vezom "DJORDJE".

GLOGOVAC NIKOLA,sin Riste i Danice,rodjene Zerajić,rodjen 28.6.1938.g. u Dramiševu-Nevesinje,Srbin,državljanin SFRJ,boravi na privremenom radu u Melburnu-Australija.

R A Z L O Z I

Sa Glogovcem je 15.2.1983.g. uspostavljena saradnja na dobrovoljnoj osnovi,a u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti Šipovac Dragomira,Kovač Božidara,kao i drugih pripadnika SNE na području Melburna i šire u Australiji.

Nakon uspostavljanja saradnje "DJORDJE" je povremeno dostavljao bezbjednosno-interesantne podatke vezano za ova i druga njima bliska lica,koji su se pokazali kao tačni,pošto su provjeravani i preko drugih izvora Službe.

S obzirom da se pomenuta lica više ne nalaze pod operativnim tretmanom SDB,te da "DJORDJE" nema uslova za praćenje neprijateljske djelatnosti drugih bezbjednosno-interesantnih lica,predlažemo da prestane saradnja sa ovom op. vezom.

Za vrijeme saradničkog odnosa "DJORDJE" nije nagradjivan niti Služba prema njemu ima obaveza.

- 2 -

Dosije op. veze "DJORDJE" dostavit ćemo RSUP SR BiH SDB VII Uprava radi uništenja.

Mostar, 22.10.1990.g.

R E D O V A . E
NAČELNIK SEKTORA SDB,
Medjad Uqljen

S A G L A S A N,
PODSEKRETAR ZA SDB,
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5 Pravila o radu SDB donosim odluku da se op. veza "DJORDJE" briše iz evidencije saradničke mreže.

Sarajevo,

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

GZ/JK

GOVEDARICA, (Pante) Branko - "Jasen"
1926. - Dubljevići/Gacko

CENTAR SDB M O S T A R
OP. RADNICI: LJUBIŠA TRAPARIĆ
i DRAGUTIN ŽARKOVIĆ

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
V-2123
(reg. broj)
7.11.85.
(datum evident.)

DATUM: 31.1o.1985. GODINE

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB registruje kao operativna veza:

GOVEDARICA B r an k o, sin Panta, rodjen 12.9.1926. godine u Dubljevićima - Gacko, Srbin, državljanin SFRJ, penzioner, nastanjen u Mostaru, Dizdareva broj 5, član SKJ.

Kontakte sa Govedaricom smo započeli u septembru 1982. godine, kada nas je samoinicijativno informisao o neprijateljskim komentarima ŠEŠELJ Milana, rodbinska veza ŠEŠELJ Vojislava. ŠEŠELJ Milan je povremeno kontaktirao ŠEŠELJ Vojislava i o sadržaju tih razgovora upoznavao Govedaricu. O obavještenjima koja nam je dao Govedarica pisali smo u našoj depeši broj 03-1514 od 17.9.1982.godine, posebnim informacijama od 24.9.1982 godine i 6.1.1983. godine, "A" informaciji broj 468 od 20.1o.1982. godine i "B" informaciji broj 533 od 17.11.1982. godine.

GOVEDARICA je 1984. godine preselio iz Konjica u Mostar i sa njim smo nastavili kontakte . Pošto nas je informisao da povremeno kontaktira sa ŠEŠLIJA BOGDANOM, sveštenik SPC u Potocima - Mostar, koji povremeno neprijateljski istupa, dali smo mu potrebne instrukcije. U skladu sa tim, u avgustu ove godine, nas je informisao o Šešlijinim neprijateljskim istupima, o čemu smo pisali u našoj "B" informaciji broj 03-540 od 8.8.1985. godine. Pored toga informisao je i o neprijateljskom istupu ŠOIĆ Vasa iz Mostara, o čemu smo pisali u Službenoj zabilješci dostavljenoj RSUP SR BiH SDB, aktom broj 25-3009 od 8.8.1985. godine.

S obzirom da je GOVEDARICA član SKJ, a ima objektivne mogućnosti i za praćenje neprijateljske djelatnosti ŠEŠLIJA Bogdana, u našoj operativnoj informaciji broj 5303 od 7.10. 1985. godine predložili smo da Govedaricu, i pored toga što je član SKJ, usmjeravamo na kontakte sa Šešlijom, kao i da ga registrujemo kao operativnu vezu.

Kako je RSUP SR BIH SDB III Sektor depešom broj 1391 od 25.1o.1985. godine bio saglasan sa predloženim, a imajući u vidu da Govedarica ima objektivne mogućnosti za praćenje neprijateljske

djelatnosti SOIĆ Vasa iz Mostara, kao i za praćenje eventualnih bezbjednosno interesantnih pojava u sredini gdje živi. te da je spreman i voljan za saradnju sa Službom, predlažemo da se registruje kao op. veza SDB, pod pseudonimom "JASEN".

Mostar, 31.10.1985. godine

PREDLAŽU OP.RADNICI:
LJUBIŠA TRAPARIĆ
DRAGUTIN ŽARKOVIĆ

S a g l a s a n
NAČELNIK ODJELJENJA 03,
JERKO KOSTIĆ

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB odobrava se registracija op. veze "JASEN".

Mostar, 31.10.1985. godine

NAČELNIK CENTRA SDB,
SLOBODAN ŠARENAC

LJT-DŽ * DR

GRGUR, (Jovana) Ivan - "Tihi"
1935. - Berušica/Gacko

CENTAR: ....M.O.S.T.A.R......

Reg.br. V-575 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	GRGUR (Jovana) IVAN
2.	Pseudonim	"T i h i"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1935. godine, Berušica, SO Gacko, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	selo Avtovac, SO Gacko
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin,
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	bogoslovija
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	pravoslavna crkva u Avtovcu pri Zahumsko-hercegovačkoj eparhiji
10.	Radno mjesto	pravoslavni sveštenik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	
12.	Znanje stranih jezika	
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, [illegible]	iskren
[illegible]	[illegible]	ne
[illegible]	[illegible]	Potiče iz porodice koja je u toku rata pripadala četnicima

[illegible]	[illegible]		maj, 1978. godine [illegible]
17.	Linija rada		01.
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		klero-nacionalizma
19.	Obrada na koju je usmjeren		Vasiljević Blagota - POO
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) [illegible] država i svojstvo boravka	
		b) Mjesto i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		u fazi provjeravanja
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Spaso Ratković
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

Trebinje, 10.7. 78.

Upisnik popunio:

[signature]

(Spaso Ratković)

GUTIĆ, (Vladimira) Radivoje - "Reporter"
1961. - Mostar

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
OP.RADNIK: GLIBO LUKA
Datum: 18.1.1990. godine

Službena tajna
Strogo povjerlji

D-6137
(reg. broj)

29. 1. 1990
(datum evid.)

P R I J E D L O G

Na osnovu člana 49 Pravila o radu SDB predlažemo da se briše saradnik "REPORTER" iz saradničke mreže Sektora SDB Mostar.

Gutić Radivoje, sin Vladimira i Andje, rodjen 15.1. 1961. godine u Mostaru, Srbin, državljanin SFRJ, šef dopisništva"Večernjih novosti" iz Beograda u Mostaru, stalno nastanjen u Nevesinju, trg Djure Pucara broj 5.

"REPORTER" je na dobrovoljnoj osnovi, kao student IV godine FPN, odsjek žurnalistika u Sarajevu, januara 1987. godine angažovan za saradnju kao operativna veza, a po osnovu kvaliteta obavještenja koja je dao, februara 1988. godine prekategorisan je u saradnika sa istim pseudonimom. U tom periodu bio je usmjeren na praćenje neprijateljske djelatnosti lica koja su se eksponirala sa pozicija gradjanske desnice i nacionalizma (Vuković Željko, Čaušević Enver, Tomić Manojlo, svi bili pod operativnim tretmanom Službe). Krajem 1988. godine "REPORTER" je postavljen za šefa dopisništva pomenutog lista u Mostaru, a na vezu ga je preuzeo op. radnik ovog Sektora jula 1989. godine.

Tokom saradničkog odnosa, od kada boravi u Mostaru, "REPORTER" je pružio više bezbjednosno-interesantnih saznanja za lica prema kojim je usmjeren, kao i u vezi ukupnih bezbjednosnih zbivanja na području Nevesinja i Gacka (protestni mitinzi, medjunacionalna podvajanja i sl.). Medjutim, u posljednjih nekoliko mjeseci više puta nas je dezavuisao, govoreći razne neistine, a u dva navrata objavio je tekstove koji su direktno uticali na remećenje medjunacionalnih odnosa na pojedinim područjima u Hercegovini (Lištica,Čitluk, Nevesinje).

Pored toga, tokom novembra i decembra 1989. godine izbjegavao je neposredne kontakte, pravdajući se zauzetošću, a po našoj procjeni nije želio kontakt zbog toga što je obećao da će nam prezentirati odredjene materijale koje ne posjeduje, a na osnovu kojih je navodno pisao naprijed pomenute tekstove.

"REPORTERU" je kroz telefonske kontakte operativni radnik na odredjeni način ukazao na neprihvatljivost naprijed pomenutog ponašanja, nakon čega se nije ni telefonom javljao, niti tražio neposredni kontakt, iako je to bio obećao.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlažemo da se saradnik "REPORTER" briše iz evidencije saradničke mreže.

Prema ovom saradniku Služba nema obaveza. Za saradnju dobio je poklon minimagnetofon od Sektora SDB Sarajevo, marta 1988. godine. Tokom septembra i oktobra 1989. godine saradnik je tražio da mu pomognemo oko rješavanja zahtjeva za nabavku i nošenje oružja (pištolja), ali mu se iz objektivnih razloga nije moglo udovoljiti zahtjevu.

Materijal ćemo zadržati u Sektoru radi operativnog korištenja.

Mostar, 18.1.1990. godine

PREDLAŽE, OP. RADNIK:
Glibo Luka



SAGLASAN NAČELNIK SEKTORA SDB
Džemo Vučković

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 42 i 49 Pravila o radu SDB, odobravam da se saradnik "REPORTER" briše iz aktivne saradničke mreže SDB.

Sarajevo,

PODSEKRETAR ZA SDB
SREDOJE NOVIĆ

IVKOVIĆ, (Obrena) Lazar - "Bukovik"
1924. - Drežanj/Nevesinje

CENTAR SDB MOSTAR

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	IVKOVIĆ /Obrena/ LAZAR
2	Pseudonim	"B U K O V I K"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1924.godine u Drežnju, SO Nevesinje SR BiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	Odžak - Nevesinje
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Upravnik pošte u Odžaku - Nevesinje
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Pošta Odžak
10	Vrsta (grana) djelatnosti	PTT saobraćaj
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Osnovna škola
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike veze iz prošlosti	Učesnik NOR od 9.9.1943.godine

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
OP. RADNIK: SPREMO RANKO
Datum: 30.3.1988. godine

Službena tajna
Strogo povjerljivo

D-3252
(reg. broj)
17.12.1977. godine
(datum evid.)

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB saradnik "Bukovik" briše iz evidencije saradnika Sektora SDB Mostar.

Saradnik "Bukovik" angažovan je decembra 1977. godine na kontroli pošte (pisma, pošiljke i sl.), u to vrijeme, četničkog ekstremiste iz Rojtlingena - SR Njemačka, Ivković Vladimira koji se nalazio pod op. tretmanom kao OO.

Odgovarajućim mjerama SDB Ivković se pasivizirao, a obrada nad istim je brisana. Krajem 1987. godine saradnik je otišao u penziju.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da se saradnika "Bukovik" briše iz evidencije Saradnika Sektora SDB Mostar.

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Spremo Ranko

Mostar, 30.3.1988. godine

SAGLASAN NAČELNIK ODJELJENJA 04
TUCAKOVIĆ OMER

da se na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB saradnik "Bukovik" briše iz evidencije saradnika Sektora SDB Mostar

Mostar, 30.3.1988. godine

NAČELNIK SEKTORA SDB
Džemo Vučković

KIJAC, (Ilije) Božo - "Logos"
1951. - Mostar

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
- SEKTOR SDB -
Op.radnik: Djukić Omica
Traparić Ljubiša
Datum: 21.7.1987.godine

Službena tajna
Strogo povjerljivo

V - 2367
/ reg.broj /
18.8.87.
/ datum evident./

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB
registruje kao op.veza:

Kijac Božo,sin Ilije i Kriste,rodjena Karadeglija,rodjen 21.12.1951.godine u Mostaru,Srbin, državljanin SFRJ,završio Pedagošku akademiju,zaposlen kao glavni i odgovorni urednik lista "Lom" u Mostaru,nastanjen u Ortiješu - Mostar,na adresi Ortiješ 57,član SKJ.

U sklopu operativno istraživačkog rada po problematici gradjanske desnice planirali smo stvaranje operativnog uporišta u redakciji lista "Lom",jer smo od ranije raspolagali saznanjima da Maksumić Nedžad zv."Maksi",koji neprijateljski djeluje sa pozicija gradjanske desnice, u pomenutom listu objavljuje tekstove bezbjednosno-interesantnog sadržaja.

Diferencijacijom lica u redakciji lista "Lom",ocijenili smo da Kijac Božo,glavni i odgovorni urednik lista,ima objektivne i subjektivne mogućnosti za praćenje nep.djelatnosti Maksumić Nedžada, kao i za ukazivanje na druge bezbjednosno-interesantne tekstove i njihove autore. Potrebnim provjeravanjima smo utvrdili da se radi o pozitivnom licu,pa smo sa njim obavili informativni razgovor 28.4.1987.godine.

U tom razgovoru smo mu rekli da se u omladinskoj štampi u posljednje vrijeme često pojavljuju idejno-neprihvatljivi tekstovi,na što je Kijac odgovorio da se on kao urednik nije susretao sa takvim pokušajima,izuzev u jednom slučaju.Objašnjavajući to,rekao je da je Maksumić Nedžad,član redakcije lista "Lom",dok je bio na odsluženju vojnog roka poslao tekst koji po njegovoj ocjeni,zbog sadržaja nije mogao biti objavljen u "Lomu".

Kijac je još rekao da će nam taj tekst dostaviti na narednom sastanku, što je i učinio 12.5.1987.godine,a izrazio je spremnost da nas i u buduće informiše o svim tekstovima i ponašanjima koja po njegovoj ocjeni budu zasluživala našu pažnju.

Dana 16.6.1987.godine sa Kijcem smo,prema ranijem dogovoru, obavili razgovor i tom prilikom nas je informisao da se Maksumić Nedžad vratio sa odsluženja vojnog roka,da je sa njim razgovarao na okolnosti uredjivanja lista "Lom" i da je Maksumić u tom razgovoru isticao da je "Lom" potrebno koncipirati po ugledu na "avangardne" omladinske listove kao što su "Polet","Mladina" i sl. i u "Lomu" objavljivati tekstove sličnih sadržaja kao u navedenim glasilima,ali to nije konkretnije obrazlagao.Takodjer nas je informisao o nekim bezbjednosno-interesantnim saznanjima u vezi SORA "Neretva 87",koja se održava u Salakovcu kod Mostara,što smo provjerili i preko drugih lica i ti podaci su se pokazali tačnim.

Cjenimo da je Kijac u razgovoru sa nama bio iskren,da je spreman da nas i u buduće informiše o svim bezbjednosno-interesantnim zapažanjima,a s obzirom da ima objektivne mogućnosti za praćenje nep.djelatnosti Maksumić Nedžada kao i za uočavanje eventualnih tekstova bezbjednosno interesantnog sadržaja,koji bi se pokušali objaviti u listu od strane pojedinih lica,te da je spreman i voljan za saradnju sa Službom,predlažemo da se registruje kao op.veza SDB,pod pseudonimom "Logos"

Mostar, 21.7.1987.g.

Predlaže:
Djukić Omica
Traparić Ljubiša
LJUBIŠA TRAPARIĆ

Saglasan
Načelnik odjeljenja 03
Glibo Luka
L. Glibo

KOKOLJ, (Mitra) Branko - "Albatros"
1917. - Bileća

RSUP SR BiH
S D B

[illegible]NTAR: MOSTAR Reg. br. D-362 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	KOKOLJ /Mitra/ BRANKO
2	Pseudonim	"ALBATROS"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1917.g. u Bileći
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bileća
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Nastavnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	O.Š.Bileća
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Prosvjeta
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Viša
12	Znanje stranih jezika	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		-

	[illegible] angažovanja, odnosno reaktiviranja	decembra 1968.g.
17	Osnov angažovanja	Na kompromitujućem materijalu
18	a) Linija rada	01
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	Birokratizam - IB
	c) Obrada na koju je usmjeren	-
19	Vrsta saradnika	Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesto i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Šarenac Slobodan
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

KOVAČ, (Đure) Savo - "Karlo"
1945. - Grmljani/Trebinje

RSUP SR BiH [redacted]
SDB

CENTAR: MOSTAR   Reg. br. D-1021 MH

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	KOVAČ /Djure/ SAVO
2	Pseudonim	"KARLO"
3	[illegible]	1945.g. s.Grmljani Trebinje
4	Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	16 Page ave Toronto M6 32 15 Ontario Canada
5	Bračno stanje	Neoženjen
6	Nacionalnost	Srbin
7	Državljanstvo	Kanada
8	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Toronto
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Zanatstvo
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja
12	Znanje stranih jezika	engleski
13	[illegible]	-

16	Mjesec i godina [illegible] odnosno reaktiviranja		Mart 1973
17	Osnov angažovanja		kompromitujući materijal
18	a) Linija rada		04
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje		Srpska emigracija
	c) Obrada na koju je usmjeren		GOO "Trebišnjica"
19	Vrsta saradnika		Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Šarenac Slobodan
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

KOVAČEVIĆ, (Mile) Miladin - "Vrapčići"
1950. - Krekovica/Nevesinje

RSUP SR BiH
SDB
[illegible] MOSTAR

Reg.br. V-662 [illegible]

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	KOVAČEVIĆ /Mile/ MILADIN
2.	Pseudonim	"VRAPČIĆI"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1950.g. Krekovica - Nevesinje
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Vrapčić bb. - Mostar
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Osmogodišnja škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	TI "Djuro Salaj" Mostar
10.	Radno mjesto	Fizički radnik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Pamučna industrija
12.	Znanje stranih jezika	
13.	[illegible]	Inteligentan
14.	[illegible] član ?	Nije
	[illegible]	Potiče iz četničke porodice, stric mu je četnički emigrant Kovačević Aleksa u Londonu - CO ovog Centra, a kum Ivković Vladimir iz Reutlingena - SR Nj

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: SDB MOSTAR   Reg. br. V- 662   MB

DOPUNE I PROMJENE
PO UPITNIKU V

1	Prezime, očevo ime i ime	KOVAČEVIĆ (Mila) MILADIN
2	Pseudonim	"VRAPČIĆI"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
2o.lo.198o.g.	Briše se iz evidencije op.veza, registrovan kao saradnik
	"VLATKO".

U .... dana 2o.lo. ...... 19 80 g

PROMJENU IZVRŠIO:
M.Lovrić

KOVAČEVIĆ, (Tome) Rajko - "Lovac"
1919. - Koleška/Nevesinje

[illegible]

34

1.	Prezime, očevo ime i ime	KOVAČEVIĆ /Tome/ RAJKO
2.	Pseudonim	"L O V A C"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	24.6.1919.godine u Kolešku - Nevesinje, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Lakševine bb, Buna kod Mostara
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Osnovna škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Poljoprivrednik
1o.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Poljoprivreda
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	1947.g.radio na otkrivanju četničkih odmetnika i bio angažovan za saradnju od strane SDB. 195o.g. prekinuta saradnja jer je zbog neopreznosti kompromitovan.

[illegible]
LINIJA RAD [illegible] 02
OP.RADNIK SPREMO RANKO

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
V-1759
(reg.broj)

14.3.1983.
(datum evident.)

P R I J E D L O G

za registraciju op.veze na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB.

KOVAČEVIĆ RAJKO, sin Tome, rođen 24.6.1919.g.u Kolešku-Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ, završio osnovnu školu, poljoprivrednik, stalno nastanjen u Lakševinama bb-Buna, nije član SKJ.

Kovačević je septembra mjeseca 1978.g.angažovan za saradnju sa SDB kao op.veza "LOVAC" i uspješno korišten na praćenju neprijateljske djelatnosti veza:Kovačević Obrada, Jonlija Branka, Kovačević Radovana (sva trojica OO).Početkom 1982.g."LOVAC" je obolio, usled čega ga nismo mogli dalje koristiti na pomenutim podlovima SDB, pa je isti brisan iz evidencije SDB maja 1982.g.

Početkom februara o.g., nakon što se zdravstveno stanje Kovačevića bitno poboljšalko, sa njim smo ponovo ostvarili kontakt.Tom prilikom Kovačević je takođe izrazio spremnost da se i dalje angažuje na odgovarajućim zadacima SDB i pružio neka bezbjednosno-interesantna saznanja (pisano u našoj depeši broj 02-333 od 2.3.1983.g.i naša "B" informacija broj 112 od 3.3.1983.g.).

Imajući u vidu činjenicu da se zdravstveno stanje Kovačevića bitno poboljšalo, njegovu izraženu spremnost da se i dalje angažuje na zadacima SDB, kao i potrebe Službe da i u buduće koristi Kovačevića na otkrivanju veza četničke emigracije u zemlji i praćenju njihove djelatnosti predlažemo da se isti registruje kao op.veza sa pseudonimom "MILKO".

Mostar, 9.3.1983.g.

PREDLAŽE OP.RADNIK:
Spremo Ranko

SAGLASAN
NAČELNIK ODJELJENJA 02
Drago Čolak

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB odobrava se registracija op. veze "M I L K O".

Mostar, 9.3.1983.g.

Zam. NAČELNIKA CENTRA SDB:
[illegible]

Sp.R/KP

MARIĆ, (Alekse) Radovan - "Petar"
1934. - Bratač/Nevesinje

CENTAR SDB M O S T A R SLUŽBENA TAJNA
- Linija rada: 02 - STROGO POVJERLJIVO
OP.RADNIK: SPREMO RANKO

V - 1345
(reg. broj)
4. 9 1980 godine
(datum evide.)

P R I J E D L O G

za registraciju op. veze na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB.

MARIĆ RADOVAN, sin Alekse, rodjen 13.7.1934. godine u Brataču, Nevesinje, Srbin, državljanin SR BiH i SFRJ, član SKJ, završio školu učenika u privredi, obavlja dužnost upravnika pošte u Kifinom Selu - Nevesinje, stalno nastanjen u mjestu rodjenja.

Pošto smo predhodno za Marića izvršili provjeru, sa istim smo početkom januara ove godine obavili razgovor i u svjetlu tadašnje medjunarodne političke situacije i zdravstvenog stanja druga Tita, ukazali mu na potrebu angažovanja na kontroli ponašanja veza emigracije na terenu (ŠEŠLIJA Savo, RADOVIĆ Manojlo, DABARČIĆ Andjelko), kao i nekih eksponenata unutrašnjeg neprijatelja (RADOJČIĆ Luka).

Tom prilikom Marić je istakao da ima mogućnost da kontroliše političko držanje pomenutih lica i obećao da će nas o svemu bezbjednosno interesantnom blagovremeno obavještavati.

Od januara do danas, kontakti sa Marićem se obavljaju kontinuirano. Zavisno od njegovih obavještenja o držanju navedenih lica, SDB je bila u mogućnosti da se odredjenim op. radnjama i mjerama prema tim licima adekvatno postavi. Kao rezultat toga Šešlija i Radović su brisani kao obrade.

Imajući u vidu dosadašnje angažovanje Marića na ovim poslovima, kao i volju da i ubuduće obavještava SDB o svim zapažanjima do kojih dodje, cijenimo da Marić ima potrebne uslove za pribavljanje informacija o eventualnoj neprijateljskoj djelatnosti veza emigracije i drugim bezbjednosno interesantnih lica, pa predlažem da se registruje kao op. veza sa pseudonimom "PETAR".

Mostar, 25.8.1980.g.

P r e d l a ž e
Op. radnik,
Spremo Ranko

MILIDRAGOVIĆ, (Gaje) Špiro - "Todor"
1921. - Vranjska/Bileća

RSUP SR BiH
S D B

Centar MOSTAR .... Broj ... 622

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	MILIDRAGOVIĆ (Gaja) ŠPIRO
2.	Pseudonim	"T o d o r"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1921. godine u Vranjska, SO Bileća, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	selo Vranjska, SO Bileća
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	osnovna škola učesnik NOR-a - kapetan
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	penzioner
10.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	
12.	Znanje stranih jezika	
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	da
15.	Podaci iz prošlosti i karakteristike veze i srodnici	Potiče iz porodice koja je u toku rata pripadala NOR-u.

[illegible]

V –

/[illegible]/

maj 1977. god.

/datum evidentir./

P R I J E D L O G

da se iz evidencije op. veza Centra SDB Mostar briše op. veza "T O D O R".

"T O D O R" je registrovan maja 1977. godine na praćenju neprijateljske djelatnosti MILIDRAGOVIĆ S l a v k a /"CO" po IB-u/ i MILIDRAGOVIĆ V l a d a /"FOK" po IB-u/.

Jedno vrijeme po angažovanju pružao je bezbjednosno zanačajne podatke. Međutim, "T O D O R" je u poslednje vrijeme, zbog bolesti, u nemogućnosti da kontaktira gore navedena lica.

S obzirom na bolest i poodmakle godine, predlažemo da se "TODOR" briše iz evidencije op. veza Centra SDB Mostar.

Prijedlog je usaglašen sa radnom grupom SDB RSUP-a SR BiH, koja je izvršila uvid u dosije op. veze "TODOR" 5.12. ove godine.

Mostar, 26.12.1980. godine

PREDLAŽE OP. RADNIK
Danilo Benderać

O D O B R E N J E

da se iz evidencije op. veza Centra SDB Mostar briše op. veza "TODOR".

Mostar, 26.12.1980. godine

NAČELNIK CENTRA SDB
[illegible]

MILIDRAGOVIĆ, (Pere) Jovan - "Trebišnjica"
1926. - Vranjska/Bileća

CENTAR SDB M O S T A R
Detašman SDB Trebinje
- Unut. problematika -
OP.RADNIK: MIRO MARIĆ

Reg. broj: 1-3869
Datum evid. 3.6.19..

P R I J E D L O G

za uspostavljanje saradničkog odnosa sa M i l i d r a g o - v i ć /Pere/ J o v a n o m , rodjen 10.3.1926. godine u selu Vranjska, opština Bileća, Srbin, državljanin SFRJ,član SKJ, učesnik NOR-a, završio osnovnu školu, penzioner, nastanjen u mjestu rodjenja.

R a z l o z i : Od maja 1976. godine MILIDRAGOVIĆ se koristi na praćenju neprijateljske djelatnosti grupe MILIDRAGOVIĆA /"GOO"/ iz sela Vranjska, opština Bileća. Pošto je MILIDRAGOVIĆ u dobrim odnosima sa licima obuhvaćenim "GOO" /MILIDRAGOVIĆ Vlado, Vaso i drugi/, ocijenili smo da bi mogao pružati korisne podatke o njihovoj neprijateljskoj djelatnosti. S njim smo obavili informativni razgovor u cilju sagledavanja njegove spremnosti i mogućnosti daljeg praćenja djelatnosti MILIDRAGOVIĆA.

MILIDRAGOVIĆ je i do sada dao niz korisnih podataka vezanih za djelatnost i ponašanja grupe MILIDRAGOVIĆA iz Vranjske. On je takodjer po posebnom planu i zadacima upućivan u Beograd , pa je i tom prilikom opravdao povjeravanje koje mu je ukazano i dao niz korisnih podataka od interesa za dalje vodjenje obrade.

MILIDRAGOVIĆ potiče iz porodice koja je za vrijeme rata bila na strani NOP-a. Bio je aktivni borac partizanskih snaga i ima status borca. Poslije rata bio je stalno aktivan društveno-politički radnik na terenu Bileće.

MILIDRAGOVIĆ je angažovan za saradnju na patriotskoj osnovi,a u pripremi ga vodimo već godinu dana. Na osnovu dosadašnjih rezultata smatramo da ispunjava uslove da se sa njim uspostavi saradnički odnos.

Do sada je vodjen pod pseudonimom "T r e b i š n j i c a", pa predlažemo da se pod tim pseudonimom i registruje kao saradnik.

Kontakte sa njim održavamo neposredno i putem pismene veze.

Na vezi ga drži op.radnik Miroslav M a r i ć.

Trebinje, 17.5.1977.god.-

P r e d l a ž e :
Op. radnik
Miroslav Marić
M. Marić

MILINIĆ, (Ilije) Slavko - "Boban"
1952. - Zovo Dole/Nevesinje

CENTAR ... Reg. br. ...

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	MILINIĆ (ILIJE) SLAVKO
2.	Pseudonim	" BOBAN "
3.	Godina, mjesto, općina i SR rođenja (za strane državljane i država)	4.1.1952.g. u Zovom Dolu - Nevešinje .-
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Popplergasse 8/2 1110 Wien - Beč - Austrija
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	metalostrugar
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	" MIXTRANAS " - Beč - Austrija
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	transportna
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja
12.	Znanje stranih jezika	njemački jezik - govori
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	NE
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
OP.RADNIK: GRK ZDRAVKO
DATUM: 2o.1o.1988.godine

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
D-5255
/ Reg. broj /
29 11 1988
/ Datum evid./

PRIJEDLOG

da se na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB, iz saradničke mreže briše saradnik "BOBAN".

Saradnik "BOBAN" je angažovan za saradnju sa SDB 24.1o. 1984.godine, u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti Vrtikapa Trifka, OO ovog Sektora, i drugih pripadnika četničke emigracije u Beču - Austrija.

U proteklom periodu "BOBAN" nas je redovno obavještavao o svim bezbjednosno-interesantnim zapažanjima vezano za Vrtikapu i druga neprijateljski orjentisana lica u Beču i šire u Austriji, a blagovremeno je dostavljao saznanja i o neprijateljskoj djelatnosti Radović Riste (septembra 1985.godine osudjen je na 4,5 godina zatvora, zbog neprijateljske djelatnosti sa pozicija ekstremne četničke emigracije) u vrijeme dok je isti boravio na privremenom radu u Austriji.

U augustu ove godine"BOBAN" se definitivno vratio u zemlju i za sada nema mogućnosti da prati neprijateljsku djelatnost lica na koja je bio usmjeren. Pored toga, u mjestu gdje saradnik živi, trenutno nema bezbjednosno-interesantnih lica na koja bi ga mogli usmjeriti.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da se saradnik"BOBAN"

MILOJEVIĆ, (Čede) Jefto - "Šarlo"
1960. - Apatin,Vojvodina

SDB MOSTAR
CENTAR .... Reg.br. V-1783

UPITNIK V

(18)

1.	Prezime, očevo ime i ime	MILOJEVIĆ (Čedomira) JEFTO
2.	Pseudonim	" ŠARLO "
3.	Godina,mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	2.2.1960.godine u Apatinu - SAP Vojvodina - - SR Srbija .-
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	stalno nastanjen u Apatinu - S. Kovačevića 27 privremno boravi u Studentskom centru u Mostaru
5.	Bračno stanje	neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Gimnazija, iv godina Pravnog fakulteta
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	-
1o.	Radno mjesto	-
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	-
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	DA
15.	Podaci iz prošlosti i drugo karakteristike vezane za prošlost	-

P R I J E D L O G

za brisanje op. veze "ŠARLO" iz evidencije operativnih veza Centra SDB Mostar.

Op. veza "ŠARLO" je angažovana aprila 1983. godine u cilju praćenja eventualne neprijateljske djelatnosti Majstorović Nenada (bio sudjen na 14 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela neprijateljske propagande), kao i u cilju preventivnog djelovanja na Pravnom fakultetu i Studentskom centru u Mostaru.

S obzirom da je Majstorović otišao na odsluženje vojnog roka u JNA, da op. veza nema objektivne mogućnosti za usmjeravanje prema drugim bezbjednosno - interesantnim licima, kao i da nema takvih mogućnosti za praćenje eventualnih indikativnih pojava u studentskoj sredini u Mostaru, jer nije više nastanjen u Studentskom centru i vanredan je student Pravnog fakulteta, smatramo da su prestali razlozi za njeno dalje uvodjenje u evidenciju op. veza.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlažemo da se op. veza "ŠARLO" briše iz evidencije op, veza Centra SDB Mostar.

Mostar, 15.11.1984. godine

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Djukić Omica

S A G L A S A N

NAČELNIK ODJELJENJA 03:
Kosić Jerko

O D O B R E N J E

da se op. veza "ŠARLO" briše iz evidencije op. veza Centra.

Mostar, 15.11.1984. godine

NAČELNIK CENTRA SDB:
Slobodan Šarenac

MOKRIĆ, (Milana) Stevo - "Kristifor"
1961. - Gornja Slatina/Bos. Šamac

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
OP. RADNIK: ŽARKOVIĆ DRAGUTIN
Datum: 10.3.1986. godine

Službena tajna
Strogo povjerljivo
V - 2158
(reg. broj)
26.3.1986.
(datum evidentiranja

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB registruje kao operativna veza.

Mokrić Stevo, sin Milana i Petre rodjena Vajić, rodjen 10.7.1961. godine u Gornjoj Slatini-Bosanski Šamac, Srbin, državljanin SFRJ, vanredni student Pravnog fakulteta u Mostaru, nastanjen u Mostaru, nije član SKJ.

Kontakti sa Mokrićem započeti su početkom 1985. godine kada je samoinicijativno informisao Službu o neprijateljskim istupima Kolarić Milivoja, POO ovog Sektora zbog neprijateljske djelatnosti s pozicija srpskog nacionalizma, o čemu smo informisali informacijom "B" broj 03-86 od 2.2.1985. godine.

Mokrić nas je informisao o nekim nep. istupima Nedić Dejana svešteničko ime Jovan, iguman u manastiru Žitomislić kod Mostara s kojim povremeno kontaktira jer su rodom iz istog mjesta. Posredstvom Nedića Mokrić je stupio u kontakt i sa mitropolitom Vladislavom Mitrovićem (OO Sektora SDB Sarajevo) koji je takodjer pred njim neprijateljski istupao o čemu smo informisali informacijom "B" broj 03-85 od 2.2.1985. godine.

Mokrić je u aprilu 1985. godine prisustvovao crkvenoj svečanosti u manastiru Žitomislić i informisao nas o neprijateljskim istupima mitropolita Mitrovića i Šipovac Radmila, pravoslavni sveštenik iz Konjica (POK ovog Sektora po kleronacionalizmu) o čemu smo informisali informacijom "B" broj: 03-339 od 9.5.1985. godine. Ovu informaciju smo provjerili preko OTS "Merkur" i saradnikom "Simeon" a Mokrić je bio[1] u Sabornoj crkvi u Mostaru, povodom vjerskog praznika "Vaskrsnije" 1985. godine kada je istupao Žulać Aleksa, paroh iz Mostara (OO ovog Sektora po kleronacionalizmu

(SPC). O nep. istupu Zubca informisali smo informacijom "B" broj 03-441 od 7.6.1985. godine. I ove podatke provjerili smo preko izvora "Merkur" i saradnika "Simeon".

Pošto je Mokrić pokazao spremnost za saradnju sa SDB, a provjeravanjem smo utvrdili da su podaci koje je dao tačni, usmjerili smo ga na operativno pokrivanje Nedić Dejana - "Jovana" koji, istupa sa kleronacionalističkih pozicija. Koristeći poznanstvo sa Nedićem, Mokrić može doći u kontakt sa mitropolitom Mitrovićem , koji često boravi u manastiru Žitomislić pa smo ga usmjerili i uputili i na te kontakte. Mokrić je kroz kontakte sa Nedićem stekao odredjene mogućnosti da posjećuje manastir Žitomislić, i time na odredjen način prikuplja podatke od bezbjednosnog značaja.

Predlažemo da se Mokrić registruje kao op. veza SDB pod pseudonimom "KRISTIFOR".

Mostar, 10.3.1986. godine

PREDLAŽE OP.RADNIK:

ŽARKOVIĆ DRAGUTIN

SAGLASAN NAČELNIK OCJELJENJA 03

KOSTIĆ JERKO

Na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB odobrava se registracija op. veze "KRISTIFOR".

NAČELNIK SEKTORA SDB

Džemo Vučković

MRKOVIĆ, (Joksima) Vojo - "Maksim"
1945. - Humčani/Nevesinje

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
Op.radnik: Grk Zdravko
Datum. 31.8.1989.godin-

strogo povjerljivo
službena tajna
D-343
(reg. broj)
27.10.1989
(datum evid.)
saglasan:
NAČELNIK II UPRAVE
Kokor Tomislav

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 49 Pravila o radu SDB, briše saradnik "MAKSIM".

MRKOVIĆ VOJO, sin Joksima i Kose, rodjene Živak, rodjen 13.5.1945.godine u Humčanima - Nevesinje,Srbin, državljanin SFRJ, završio školu učenika u privredi, boravi na privremenom radu u Durenu - SR Njemačka, stalno nastanjen u Žitomislićima - Mostar.

Za saradnju je Mrković angažovan ,kao saradnik 31.1o. 1968.godine pod pseudonimom "MAKSIM", a u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti četničkih ekstremista Blagojević Bore, Sedlar Dušana, Dabetić Lazara, Remetić Veljka, Radović Djordja, Šuković Božidara, Jovanovkć Radmila, Ivković Bogdana i drugih njima bliskih lica.

Od angažovanja za saradnju 1968.godine "MAKSIM" je duži period u kontinuitetu, blagovremeno i detaljno informisao o neprijateljskoj djelatnosti pomenutih i drugih ,njima bliskih ekstremista,kao i o njihovim planovima i namjerama za izvodjenje terorističkih akcija na naša DK predstavništva u inostranstvu, a svojevremeno je uz njegovo posredovanje uspješno realizovana mjera kompromitacije prema Radović

SDB

XXXXXXXX SEKTOR SDB Mostar Reg. br. D-343

Dopune i promjene

po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	MRKOVIĆ(Joksima) VOJO
2	Pseudonim	"M A K S I M"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	T E K S T P R O M J E N E
6.9.1989.god.	Briše se,, nema uslova za dalji rad.- 20


(Mat. stigao na arhiviranje)

U Mostaru dana 7.9. 1989.g.

PROMJENU IZVRŠIO

D.Mihić

MUSIĆ, (Luke) Slobodan - "Jupiter"
1945. - Zalom/Nevesinje



1.	Prezime, očevo ime i ime	MUSIĆ /Luke/ SLOBODAN
2.	Pseudonim	"JUPITER"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	15.6.1945.g. u selu Zalom - Nevesinje SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Adelaideu Shwest Beach RD Keswick 5035 Australija
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i Australije
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Srednja ugostiteljska škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Ugostiteljski radnik - konobar u Aerodromskom restoranu u Adelaideu
10.	Radno mjesto	Ugostiteljski radnik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Ugostiteljstvo
12.	Znanje stranih jezika	Služi se engleskim
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

CENTAR SDB – MOSTAR
LINIJA RADA 02
OP. RADNIK: GRK ZDARVKO

SLUŽBENA TAJNA
STR. POVJERLJIVO
V – 676
(reg.broj)
22-11-82
(datum evid.)

P R I J E D L O G

da se iz evidencije op. veza SDB briše op. veza "JUPITER".

Op. veza "JUPITER" je angažovana za saradnju sa SDB septembra 1978. godine i korištena je na praćenju neprijateljske djelatnosti fašističke emigracije u Adelaideu – Australija.

Tokom 1980. godine produkcija "JUPITERA" je bila bitno smanjena, a u prošloj i ovoj godini se uopšte nije javljao, iako smo ga, u više navrata, putem pisma posjetili na obaveze izvršavanja dogovorenih zadataka.

Na osnovu naprijed navedenog, kao i na osnovu konstatacije Radne grupe, koja je 2.11. ove godine ostvarila uvid u njegov dosije, predlažemo da se op. veza "JUPITER" briše iz evidencije op. veza SDB, a njegov materijal arhivira u skladu sa uputstvima o dokumentaciji u SDB.

MOSTAR, 15.11.1982.god.-

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Grk Zdravko

S A G L A S A N
NAČELNIK ODJELJENJA-02
Lasić Ivan

O D O B R E N J E

da se op.veza "JUPITER" briše iz evidencije operativnih veza SDB.

MOSTAR, 15.11.1982.god.-

NAČELNIK CENTRA SDB:
Stipe Grizelj

PAPIĆ, (Maksima) Novica - "Dušan"
1934. - Odžak/Nevesinje

SDB MOSTAR Reg.br. V-661
CENTAR
UPITNIK V
50

1.	Prezime, očevo ime i ime	PAPIĆ /Maksima/ NOVICA
2.	Pseudonim	"DUŠAN"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	25.3.1934.g. u Odžaku - Nevesinje
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Düsseldorf - Scheffel str.87 - BR Njemačka
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Osnovna škola
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Firma "Murtegeuse" - Düsseldorf
10.	Radno mjesto	Fizički radnik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Gradjevinarstvo
12.	Znanje stranih jezika	Djelimično njemački
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Potiče iz porodice koja je aktivno učestvovala u NOP. Iskren je.

CENTAR SDB M O S T A R — SLUŽBENA TAJNA
- L i n i j a r a d a : 02 - STR.POVJERLJIVO

OP.RADNIK: ZDRAVKO GRK

V - 661
(reg.broj)
3.3.1982. godine
(datum evid.)

P R I J E D L O G

da se iz evidencije op. veza SDB briše operativna veza "D U Š A N".

Op. veza "DUŠAN" je angažovana za saradnju sa SDB oktobra 1975. godine i korištena na praćenju neprijateljske djelatnosti RADOVIĆ Djordja i drugih četničkih emigranata u Dizeldorfu - SR Njemačka.

"DUŠAN" se jedno vrijeme javljao i davao podatke o neprijateljskoj djelatnosti RADOVIĆA i drugih. U posljednje vrijeme se odao prekomjernom uživanju alkohola, zbog čega je izgubio povjerenje lica sa kojima je kontaktirao. U toku prošle godine nije se uopšte javljao, niti je davao bilo kakva zapažanja. Ocijenjeno je da "DUŠAN" više nema uslova za saradnju sa SDB. To je konstatovala i radna grupa Centra 12.2.o.g. prilikom ostvarivanja uvida u njegov dosije.

Zbog naprijed navedenog predlažem da se op. veza "DUŠAN" briše iz evidencije operativnih uporišta SDB, a njegov materijal arhivira u skladu sa Uputstvom o dokumentaciji u SDB.

MOSTAR, 23.2.1982.god.-

PREDLAŽE OPERATIVNI RADNIK:
Grk Zdravko
Zdravko Grk

S A G L A S A N
Načelnik Odjeljenja-02
Lasić Ivan -

O D O B R E N J E

da se op. veza "DUŠAN" briše iz evidencija operativnih veza SDB.

MOSTAR, 23.2.1982.god.-

NAČELNIK CENTRA SDB:
Stipe Grizelj

PAROVIĆ, (Mirka) Milorad - "Simon"
1941. - Biograd/Nevsinje

Socijalisticka Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLICKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

Sektor SDB Mostar
Linija rada: 02 -
Op.radnik: 496

V- 2694
/ reg. broj /
28/12 90
/ datum evide./

P R I J E D L O G
za prestanak saradnje

Na osnovu tacke 17 Pravila o radu SDB,predlažem prestanak saradnje sa op. vezom "SIMON".

PAROVIĆ MILORAD,zv."MIJO",sin Mirka i Jovanke,rodjen 25.1. 1941.g. u Biogradu-Nevesinje,Srbin,državljanin SFRJ,završio SUP, boravi na privremenom radu u Ahenu-Njemačka.

O B R A Z L O Ž E N J E

Sa Parovićem je 18.12.1989.g. uspostavljena saradnja na dobrovoljnoj osnovi,a u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti utvrdjenih veza srpske neprijateljske emigracije u Achenu,Dizeldorfu i šire u Njemačkoj (Drljan Obren,Samardžić Slavko,Antelj Rajko,Gnjato Vukašin).


S obzirom da pomenuta lica više ne zaslužuju interes SDB, te da "SIMON" nema uslova za praćenje neprijateljske djelatnosti drugih bezbjednosno-interesantnih lica,predlažem da prestane sara dnja sa ovom op. vezom.

Za vrijeme saradnickog odnosa "SIMON" nije nagradjivan niti Služba prema njemu ima obaveza.

- 2 -

Dosije op. veze "SIMON" dostavit ćemo odgovarajućoj Upravi SDB radi uništenja.

Mostar, 13.12.1990.g.



P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB,
Nedžad Ugljen

S A G L A S A N
PODSEKRETAR ZA SDB,
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5 Pravila o radu SDB donosim odluku da se briše op. veza "SIMON",a da se u skladu sa tačkom 69 Pravila o radu SDB njegov dosije uništi.

Sarajevo,

O D O B R A V A
REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

PRAVICA, (Danila) Jovo - "Danilo"
1938. - Trebinje

CENTAR MOSTAR Reg. br. D - 341 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	PRAVICA /Danila/ JOVO
2	Pseudonim	"DANILO"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1938.g. Trebinje
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	361 The West Mall APT IJOI Etobisoko Toronto
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	-
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Gradjevinarstvo
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Osnovna škola
12	Znanje stranih jezika	Engleski
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Ne voli mjenjati op.radnike
14	Da li je član SK	Nije
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	-

CENTAR: SDB - MOSTAR Reg. br. D - 341 MB

Dopune i promjene
po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	PRAVICA (Danila) JOVO
2	Pseudonim	"DANILO"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
25.5.1982.	Briše se iz evidencije saradničke mreže Centra SDB Mostar.-Nema realnih mogućnosti za dalje korištenje.-
	MAT. ARHIVIRATI

U Mostaru dana 25.5. 1983. g.

PROMJENU IZVRŠIO:

D. Mihić

RADOVIĆ, (Luke) Novo - "Lorka"
1948. - Bratač/Nevesinje

CENTAR SDB - M O S T A R
- LINIJA RADA: 05 -
OP.RADNIK: ANDRIĆ SLAVKO

SLUŽBENA TAJNA
STR.POVJERLJIVO
D - 4791
(reg.broj)
16.11.82.
(datum evid.)

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB.

RADOVIĆ NOVO, sin Luke, rodjen 5.1.1948. godine u Bratačl - Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ, završio Pedagošku akademiju - smjer razredna nastava, zaposlen kao upravnik Radničkog univerziteta u Nevesinju, stalno nastanjen u Kilovcina- Nevesinje, član SKJ.

Početkom oktobra 1982. godine sa RADOVIĆEM smo započeli kontakte u cilju operativnog kombinovanja. Kroz četiri neposredna i više telefonskih kontakata dao je bezbjednosno-interesantna zapažanja sa konkretnim podacima o neprijateljskoj djelatnosti MARIĆ Novice, ŽERAJIĆ Borislava, STAJIĆ Gedeona (svi POO), kao i o drugim licima njima bliskim: ŽERAJIĆ Žari, GUŠIĆ Ratku, RADOJIČIĆ Luki, VUKOVIĆ dr. RADU, ŠIPOVAC Radovanu, zv. "Rašku", BRATIĆ Dragu, ŽERJAIĆ Slobodanu, VUJOVIĆ Ratku i IVKOVIĆ dr. Milosavu, o čemu smo informisali posebnim informacijama. Odredjeni podaci o djelatnosti navedenih lica potvrdjeni su preko OTS "MERKUR" i HEBIBOVIĆ Fazlije.

Cijenimo da RADOVIĆ ima realne mogućnosti da prati neprijateljsku djelatnost navedenih lica. S obzirom da je kroz dosadašnje kontakte izrazio punu spremnost da svjesno, tajno i kontinuirano izvršava odredjene zadatke Sližbe, a imajući u vidu njegovu iskrenost i volju koju je pokazao na ovim poslovima, predlažemo da se registruje kao saradnik SDB pod pseudonimom "L O R K A".

MOSTAR, 5.11.1982.god.-

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Andrić Slavko
[signature]

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB odobrava se registracija saradnika "LORKA".

[illegible] .god.-

[illegible]
[signature]

RADULOVIĆ, (Novice) Obrad - "Diplomac"
1952. - Mostar

CENTAR SDB M O S T A R

- Odjeljenje 01 -

OP. RADNIK: TUCAKOVIĆ O.

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika na osnovu člana 46 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti.

Predlažem da se registruje kao aktivni saradnik SDB RADULOVIĆ Obrad, sin Novice i majke Danice, rodjene Bejatović, rodjen 9. 8.1952. godine u Mostaru, Srbin, državljanin SFRJ, apsolvent Pravnog fakulteta u Mostaru, stalno nastanjen u Mostaru, ul. Rudinčeva broj 3, član SKJ.

Radulović Obrad je već duže vremena, a posebno u toku 1976. i prvoj polovini 1977. godine, davao Službi korisne i provjerene podatke o nekim nosiocima liberalističke djelatnosti na Pravnom fakultetu u Mostaru. Prije svega to se odnosi na Dr. Branislavu SOJIĆ, koja se kod ovog Centra vodi kao OO i još neke studente Pravnog fakulteta, koji zbog svog negativnog ponašanja, zaslužuju pažnju sa stanovišta bezbjednosti.

Kao član poetsko-dramske grupe "Teatar mladih" prisutan je u kulturno-zabavnom životu grada. To mu omogućuje da uoči neprijateljsku djelatnost pojedinaca /istup pjesnika Izeta Sarajlića u "Labirint" baru u Mostaru/.

Predlažem da se u evidenciji SDB registruje kao aktivni saradnik pod pseudonimom "D I P L O M A C".

Mostar, 13.6.1977.g.-

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Tucaković Omer
Tucaković Omer

O D L U K A

[illegible] registruje kao aktivni

STAJIĆ, (Rajka) Neđo - "Peđa"
1953. - Grabovica/Nevesinje

CENTAR SDB - MOSTAR
OP.RADNICI: SPREMO RANKO i
GRK ZDRAVKO

SLUŽBENA TAJNA
STR. POVJERLJIVO

V - 1667
(reg.broj)

10.8.1982.
(datum evid.)

DANA: 30.7.1982.godine. -

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB registruje kao op. veza SDB.

STAJIĆ NEDJO, sin Rajka i majke Ljubice, rodjena Grahovac, rodjen 17.9.1953. godine u Grabovici - Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ, član SKJ, završio školu sa praktičnom obukom -(smjer tokarski), zaposlen u RO "Fabrika Alata" - Trebinje - OOUR Nevesinje, neoženjen, stalno nastanjen u mjestu rodjenja.

U toku prošle i ove godine sa Stojićem smo u više navrata razgovarali u cilju ocjene mogućnosti angažovanja za saradnju na praćenju i kontroli ponašanja veza emigranta IVKOVIĆ Vladimira (obrada ovog Centra).

Nakon prvog razgovora, STAJIĆ nam je ukazao na više lica iz Grabovice i šireg područja Nevesinja, koja su na bilo koji način u vezi sa Ivković Vladimirom (putem pisama, narudžbenica za nabavku poljoprivrednih mašina i sl.).

Dana 15.7. i 20.7. ove godine sa STAJIĆEM smo ponovo ostvarili kontakt. Tom prilikom je iznio bezbjednosno-interesantna saznanja o kontaktima Ivkovića i nekih lica sa područja Nevesinja (pisano u našoj "B" informaciji br. 02-283 od 28.7.1982. godine).

Imajući u vidu potrebe SDB, kao i činjenicu da STAJIĆ ima objektivne uslove i izraženu volju da pomogne Službi na planu op. pokrivanja i kontrole veza Ivković Vladimira (Ivković Danilo, Stojić Radiša, Golijanin Milorad i dr.), predlažemo da se registruje kao aktivna op.veza SDB sa pseudonimom "PEDJA".

MOSTAR, 30.7.1982.god.-

PREDLAŽEU OP.RADNICI:
Spremo Ranko
Grk Zdravk

S A G L A S A N
NAČELNIK ODJELJENJA-02
Ivan Vukić

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB odobrava se registracija op.veze "PEDJA"

MOSTAR, 30.7.1982.god.-

NAČELNIK CENTRA SDB:
Stipe Grizelj

STAJIĆ, (Vlade) Nikola - "Nik"
1946. - Grabovica/Nevesinje

STR.POVJERLJIVO
V-1272
(reg.broj)

OP.RADNIK:SPREMO RANKO

16.12.83 god
(datum evid.)

P R I J E D L O G

za registraciju op. veze na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB.

STAJIĆ NIKOLA, sin Vlade i Obrenije, rodjena Mučibabić, rodjen 23.5.1946. godine u Grabovici - Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ i Kanade, završio ekonomsku školu, zaposlen kao radnik u fabrici automobila "KRAJSLER", boravi na privremenom radu u Vindzoru - Kanada, nastanjen na adresi: 1830 Tourangehu RD.

Raspolagali smo podatkom da je STAJIĆ bio član emigrantske organizacije SNO, ogranak u Vindzoru i sekretar istog ogranka. Tokom ljeta ove godine STAJIĆ je boravio na odmoru u zemlji. Na pomenute okolnosti sa istim smo u nekoliko navrata vodili informativne razgovore. Tom prilikom STAJIĆ je priznao da je 1969. godine bio član ogranka SNO u Vindzoru, a iznio je i neka novija saznanja o aktivnosti četničke emigracije u Vindzoru i šire u Kanadi (pisano u našoj "B" informaciji broj 475 od 26.8.1983. godine).

U više navrata kroz razgovore STAJIĆ je isticao da je svjestan "greške!"(misli na članstvo u SNO, primjedba op.radnika), ali je "spreman i sposoban u narednom periodu grešku ispraviti (mogućnost da se "rehabilituje", prim. op.radnika).

S obzirom na STAJIĆEVE objektivne mogućnostu, iskreno kajanje zbog nekadašnjeg članstva u SNO, te izražene spremnosti da se u narednom periodu angažuje na odredjenim zadacima SDB, istom smo pred njegov povratak u Kanadu dali zadatke na praćenje neprijateljske djelatnosti: BAJČETIĆ Milutina, KONJHODŽIĆ Alije, BULAT Petra i drugih četničkih ekstremista u Vindzoru i šire i dogovorili način održavanja veze.

Po povratku u Kanadu, STAJIĆ se u dva navrata javio pismom, a jednom nam je podatke o aktivnosti četničke emigracije u Vindzoru prenio putem telefona (pisano u našim depešama br. 02-1853 od 27.9.1983.g., br. 02-2413 od 17.11.1983.g. i br. 02-2571 od 2.12.1983.godine), te tako potvrdio dato obećanje da će se angažirati na praćenju neprijateljske djelatnosti četničke emigracije.

Imajući u vidu činjenicu da se STAJIĆ do sada u potpunosti pridržavao dogovorenih zadataka na planu praćenja neprijateljske djelatnosti četničke emigracije u Vindzora - Kanada, predlažemo da se isti registruje kao op.veza sa pseudonimom "NIK".

MOSTAR, 6.12.1983.god.-

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Spremo Ranko

ŠIPOVAC, (Nikole) Kostadin - "Mitar"
1958. - Podgrađe/Nevesinje

CENTAR SDB - M O S T A R
- LINIJA RADA: 03 -
OP.RADNIK: ČOKORILO JOVO

SLUŽBENA TAJNA
STR.POVJERLJIVO
D - 4785
(reg.broj)
16.11.82.
(datum evid.)

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB.

ŠIPOVAC KOSTADIN, zv. "Kojo", sin Nikole, rodjen 3.6.1958. godine u Podgradju - Nevesinje, Srbin, državljanin SFRJ, završio Srednju bogoslovsku školu, sveštenik SPC, paroh u Kifinom Selu, nastanjen u Kifinom Selu - Nevesinje.

Početkom maja 1982. godine sa ŠIPOVCEM smo započeli kontakte u cilju operativnog kombinovanja. Već u prvim kontaktima on je dao bezbjednosno-interesantna zapažanja o nekim sveštenicima SPC (ZUBAC Aleksa - OO, MITROVIĆ Vladislav - OO, ŠEŠLIJA Bogdan i dr.) i ukazao na neke bezbjednosno značajne pojave u Zahumsko-hercegovačkoj eparhiji. (Pisano u našoj op. informaciji broj 25-1 316 od 8.6.1982. godine).

Na posljednjem kontaktu, 25.9.1982. godine, ŠIPOVAC je pružio konkretne podatke o neprijateljskoj djelatnosti ZUBAC Alekse (OO), ZIROJEVIĆ Sime (OO), kao i podatke o bezbjednosno-interesantnim komentarima ŠEŠLIJA Bogdana, paroha u Bijelom Polju kod Mostara i DABARČIĆ Svetka, učitelj u Krekovima - Nevesinje. Takodjer je informisao i o najnovijim aktivnostima i odnosima medju sveštenicima SPC u Zahumsko-hercegovačkoj eparhiji.(Pisano u našoj informaciji "B" broj 03-437 od 7.10.1982. godine).

Neki podaci koje je ŠIPOVAC dao o ZUBAC Aleksi (OO) i ZIROJEVIĆ Simi (OO) su provjereni preko drugih izvora (Saradnici "MAK" i "SIMEON"), a podaci koji se odnose na mitropolita MITROVIĆA potvrdjuju naša ranija saznanja o njegovim namjerama da na indirektan način utiče na rad Udruženja sveštenika i slično.

Cijenimo da ŠIPOVAC ima realne mogućnosti da prati neprijateljsku djelatnost ZUBAC Alekse (OO), ZIROJEVIĆ Sime (OO), kao i nekih drugih bezbjednosno-interesantnih lica o kojima je već dao odredjena bezbjednosna zapažanja. S obzirom da je kroz dosadašnje kontakte izrazio punu spremnost da svjesno, tajno i kontinuirano izvršava odredjene zadatke Službe, a imajući u vidu njegovu iskrenost, volju i umješnost koju je do sada pokazao na ovim poslovima, predlažemo da se registruje kao saradnik SDB pod pseudonimom "M I T A R".

MOSTAR, 8.10.1982.god.-

PREDLAŽE OP. RADNIK:
Čokorilo Jovo
J. Čokorilo

TOHOLJ, (Mirka) Boško - "Dinko"
1928. - Ljubinje

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI MOSTAR
SEKTOR SDB
ISTAGNAN SDB ČAPLJINA
LINIJA RADA: 03
OP.RADNIK: OBRADOVIĆ JUSUF
DATUM: 29.10.1990.godine

Službena tajna
Strogo povjerljivo
D-57..
(reg. broj)
.. .. 1990.
(datum evid.)

P R I J E D L O G
za prestanak saradnje

Na osnovu tačke 17 Pravila o radu SDB, predlažem prestanak saradnje sa saradnikom "DINKO".

TOHOLJ Boško, sin Mirka, rodjen 2.2.1928. godine u Ljubinju, Srbin, državljanin SFRJ, tekstilni inženjer, zaposlen u RO "Inkos" Stolac, stalno nastanjen u Stocu.

O B R A Z L O Ž E N J E:

Imenovani je januara 1987. godine angažovan za saradnju kao operativna veza "JAVOR" s ciljem praćenja neprijateljske djelatnosti lica koja su vodjenja pod operativnim tretmanom Službe. Po osnovu rezultata januara 1988. godine prekategorisan je u saradnika sa pseudonimom "DINKO".

Imajući u vidu da pomenuta lica više ne predstavljaju interes Službe, te da "DINKO" nema uslova za preusmjeravanje na druge bezbjednosne zadatke predlažemo prestanak saradnje i uništenje njegovog dosijea.

Saradniku je skrenuta pažnja da kontakte sa SDB ne dekonspiriše jer isti predstavljaju službenu tajnu. U toku saradnje nije nagradjivan niti su mu nadoknadjivani troškovi a Služba nema bilo kakvih obaveza prema istom.

Mostar, 29.10.1990.godine

P R E D L A Ž E
NAČELNIK SEKTORA SDB
Ugljen Nedžad

S A G L A S A N
PODSEKRETAR ZA SDB
Nović Sredoje

O D L U K A

Na osnovu tačke 5 Pravila o radu SDB, donosim odluku da se iz evidencije saradnika SDB briše saradnik "DINKO".

Sarajevo,

REPUBLIČKI SEKRETAR ZA
UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

TOPALOVIĆ, (Bože) Branislav - "Ekonomist"
1964. - Ribari/Konjic

CENTAR SDB M O S T A R
LINIJA RADA:03

SLUŽBENA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO

V- 1046
([illegible] broj)

([illegible])

OP.RADNICI:ĐUKIĆ OMICA
TRAPARIĆ LJUBIŠA

P R I J E D L O G

da se na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB registruje kao op.veze :

TOPALOVIĆ BRANISLAV,sin Bože i Desanke,rođene Lozo,rođen 22.1.1964.g.u selu Ribari-Konjic,Srbin,državljanin SFRJ,redovni student II godine Ekonomskog fakulteta u Mo - staru,nastanjen u mjestu rođenja,privremeno boravi u Studentskom centru Mostar,stara zgrada,soba broj 316,član SKJ.

Kontakte sa Topalovićem smo započeli u maju 1984.g.u cilju našeg preventivnog djelo vanja u Studentskom centru i Univerzitetu u Mostaru,odnosno u cilju prikupljanja eve ntualnih bezbjednosno-interesantnih saznanja u toj sredini.Kako je Topalović izrazio spremnost za saradnju,u narednim kontaktima sa njim,davali smo mu potrebne instrukci je i konkretna zaduženja,posebno u vrijeme "protesta" među studentima beogradskog Univerziteta u novembru 1984.g.,pa nam je pružio neka zapažanja o reflektovanju tih događaja među studentima-stanarima Studentskog centra u Mostaru,o čemu smo informisa li našim depešama broj 2741 od 9.11.;2742 od 10.11. i 2758 od 14.11.1984.g.Pored na vedenog informisao nas je i o neprijateljskim komentarima Šarović Miroslava,studenta iz Mostara,o čemu smo pisali u našoj informaciji broj 03-569 od 14.11.1984.g.

S obzirom da smo 28.2.1985.g.obavili informativni razgovor sa Šarovićem,na okolnosti njegovih neprijateljskih istupa i da je uglavnom potvrdio naša op.saznanja,podaci dobijeni od Topalovića su se time pokazali tačnim,a kako cijenimo da Topalović ima objektivne mogućnosti za dalje praćenje neprijateljske djelatnosti Šarovića,kao i još nekih lica koji su sa njim u vezi ili sami neprijateljski istupaju(Pješčić Radomir),da provjeravanjem za istog nismo došli ni do kakvih negativnih saznanja,te da je spreman i voljan za saradnju sa Službom,predlažemo da se registruje kao op.veza SDB,pod pseu donimom " E K O N O M I S T ".

Mostar,4.4.1985.g.

PREDLAŽU OP.RADNICI:

Đukić Omica
[illegible signature]
Traparić Ljubiša
[illegible signature]

S A G L A S A N

Načelnik odjeljenja 03

[illegible] Jerko

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 51 Pravila o radu SDB odobrava se registracija op.veze "EKONOMIST".

Mostar,4.4.1985.g.

NAČELNIK CENTRA SDB:
Slobodan Šarenac

VUKOVIĆ, (Gaše) Trifko - "Argentina"
1949. - Mega Gruda/Bileća

SDB

CENTAR: MOSTAR Reg. br. D-2834 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	VUKOVIĆ /Gaše/ TRIFKO
2	Pseudonim	"ARGENTINA"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1949. s. Mega Gruda - Bileća
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Denglercasse 14/15 Beč Austrija
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	SFRJ
8	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	"Unija" Beč
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Saobraćaj
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Osnovna škola
12	Znanje stranih jezika	-
13	Individualne osobine — sklonosti mane, itd.	-
14	Da li je član SK [illegible]	- -

16	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja	aprila 1977.g.
17	Osnov angažovanja	patriotizam
18	a) Linija rada	04
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje	Srpska emigracija
	c) Obrada na koju je usmjeren	Vrtikapa Trifko
19	Vrsta saradnika	Ugradjen
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Šarenac Slobodan
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

CENTAR
SLUŽBI DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

SARAJEVO

ALBIJANIĆ, (Blagoje) Ratomir - "Pravnik"
1949. - Bileća

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: SDB Sarajevo Reg. br. D-1130 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	ALBIJANIĆ /Blagoju/ RATOMIR
2.	Pseudonim	"PRAVNIK"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1949. godine Bileća, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Studentski dom "Bratstvo-jedinstvo" Nedžarići.
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Student Pravnog fakulteta
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Srednja
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja		Oktobar 1973. godine
17.	Osnov angažovanja		Na dobrovoljnoj osnovi
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)		Usmjeren na obradu lica koaj istupaju sa pozicija srpskog nacionalizma,
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Terzić Novica- ol
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

u Sarajevu dana 23.10.1973 19

Upitnik popunio:

Vujisić Milka

AVRAM, (Rista) Miroslav - "Bekret"
1939. - Kalnovik

SDB SARAJEVO

CENTAR:.........................

Reg.br. V-417 MB

UPITNIK V

[illegible]	[illegible]	AVRAM MIROSLAV
[illegible]		"BEKET"
[illegible]	[illegible]	1939. godine, Kalnovik - SR BiH.
4.	[illegible]	Sarajevo - Socijalističke revolucije broj 2o.
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	[illegible]	Srbin
7.	[illegible]	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Filozofski fakultet
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	Prosvjetni list - Sarajevo
10	Radno mjesto	urednik
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	izdavačka

DA

[illegible]	[illegible]	17.jula 1978.godine
17.	Linija rada	unutrašnja problematika
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren	srpski nacinalizam i liberalizam
19.	Obrada na koju je usmjeren	SLAVKO LEOVAC, SVETOZAR KOLJEVIĆ /GOO "VRBAS"/
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu — a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti	potpuno pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi	ČOHADŽIĆ DŽEVAD
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji	

U Sarajevu dana 31.jula 19 78.

Upitnik popunio:

BEJATOVIĆ, (Stanka) Gojko - "Librijum"
1935. - Mjedenik/Gacko

SEKTOR SDB
Odjeljenje 03
Dana, 23.7.199o.g.

D-6010
14.8.90

P R I J E D L O G

za brisanje saradnika pod pseudonimom "LIBRIJUM", na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB za :

- BEJATOVIĆ GOJKO, sin Stanka, rodjen 23.2.1935.g. u selu Mjedenik, SO Gacko, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju pomoćnik upravnika St.doma "Mahmut Bušatlija", stalno nastanjen u Sarajevu, ul.Mehmeda Džudže br.2o.

R A Z L O Z I

Sa Bejatović Gojkom Služba je stupila u kontakt 1986.g. nakon čega su sa istim nastavljeni kontakti tokom kojih nam je Bejatović pružio odredjena bezbjednosno interesantna saznanja o pojedinim licima za koja je postojao interes SDB. Na osnovu saznanja koja je pružio Bejatović je 3o.3.1987.g. registrovan kao op.veza pod pseudonimom "Učitelj" da bi 6.8.1987.g. prekategorisan u saradnika pod pseudonimom "Librijum".

Medjutim, kako su pomenuta lica napustila studentsko naselje,Bejatović je kao izvor izgubio pozicije te više nije u mogućnosti da pruža saznanja od interesa za SDB.

Bejatović nije upoznat sa svojim pseudonimom, nagradjivan je u više navrata a smatramo da Služba prema njemu nije ni u čemu ostala dužna. Nije mu posebno naglašavano da se njegovo dalje kontaktiranje prekida, tako da, ovisno od potreba, možemo ostvariti kontakt sa njim. Napominjemo, da Bejatović nije obučen u specijalističkim disciplinama.

Iz navedenih razloga predlažemo da se Bejatović Gojko briše iz evidencija Službe kao saradnik pod pseudonimom "Librijum", a materijal uništi.

PREDLAŽU :

Operativni radnik : Ćeranić Predrag
Načel.Odjelenja 03 : Subotić Mirko

SAGLASAN
Načelnik Sektora SDB
[illegible]LIĆ BORIŠA

O D L U K A

Na osnovu čl.49. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje Bejatović Gojka iz evidencija Službe, kao saradnika pod pseudonimom "LIBRIJUM".

Sarajevo,__________

PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SREDOJE

BIJELJAC, (Milana) Krstan - "Faust"
1916. - Ljeskovići/Drvar

SDB

CENTAR SDB SARAJEVO Reg. br. D 1139 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	BIJELJAC/Milan/KRSTAN
2	Pseudonim	"FAUST"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1916.g.Ljeskovići,Drvar?SRBiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo,M.Tita 5o.
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik-službenik 33
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Republički odbor crvenog krsta 14
10	Vrsta (grana) djelatnosti	
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Teološki fakultet 06
12	Znanje stranih jezika	
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14	Da li je član SK	Ne
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja		Angažovan oktobra 1973.g.
17	Osnov angažovanja		Na dobrovoljnoj osnovi
18	a) Linija rada		01
	b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje		SPC
	c) Obrada na koju je usmjeren		Dabrobosanska eparhija
19	Vrsta saradnika		Informator
20	Popuniti samo za zagraničnog saradnika	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
21	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
22	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Vukovič Momir
23	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

U Sarajevu dana 22.6. 19 77.

Upitnik popunio:

Anka Stevančević

BOJOVIĆ, (Tatomira) Marjan - "Snajperista"
1953. - Zagradac/Rogatica

1.	Prezime, očevo ime i ime	Bojović Tatomira Marjan
2.	Pseudonim	"Snajperista"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	4.8.1953. godine, Zagradac, Rogatica, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Selo Zagradac br. 5, Rogatica
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Škola učenika u privredi, KV trgovac
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	RO "Agrokmbinat" OOUR "Promet" Rogatica
0.	Radno mjesto	Trgovac u super-marketu Rogatica
[illegible]	Vrsta (grana) djelatnosti	Trgovina
1.	Znanje stranih jezika	Djelimično ruski jezik
1.	Int[illegible] [illegible] sklonosti mane, [illegible]	Nema
.	Da [illegible]	J[illegible]
.	Podaci [illegible] karakter[illegible] prošlost	Odslužio je JNA. Vojni rok služio u Titovoj gardi 1975. godine

BOŽOVIĆ, (Luke) Čedomir - "Veber"
1937. - Šahinovići/Pale

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
S A R A J E V O
SEKTOR SDB
Op. radnik: Renovica Mile
Dana: 18.9.1987. god.

Reg.br. V-2423
Dat. evid. 2-12-87

P R I J E D L O G

za registrovanje operativne veze, na osnovu čalna 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti.

BOŽOVIĆ Čedomir sin Luke i Danice, rodjen 26.6.1937. godine u selu Šahinovićima, SO Pale, Srbin, državljanin SFRJ, oženjen , po zanimanju radnik, od 1969. godine boravi na radu u Boholtu, zaposlen u firmi "Lebo", boravi na adresi: Teodor Heüssring str. 19 A 429o Boholt, a u zemlji boravi na adresi Omladinska br. lo Pale, nije član SKJ.

R a z l o z i:

Božović je 1969. godine otišao na rad u Boholt , SR Njemačka, gdje je posredstvom Samardžić Milanka tkaodje sa Pala upoznao četničkog emigranta Jakovljević Pavla , rodom od Srebrenice, OO Sektora SDB Tuzla.

Tokom 1986. godine kroz akciju "Odmor" sa Božovićem smo obavili razgovor kroz koji nam je prenio svoja zapažanja o povezanosti nekih lica iz redova nosioca NPI sa Jakovljević Pavlom i Tomović Radomanom četničkim emigrantima u Boholtu, SR Njemačka. Medju njima pomenuo je Samardžić Milenka i RAdeška braću sa Pala koji borave na radu u Boholtu i Nikolić Jovana rodom od Rogatice. Prenio nam je i podatke za Forcan Budimira rodom iz sela Ponor , SO Pale koji je jedno vrijeme proveo na radu u Boholtu, a 1984. god. je boravio kod brata četničkog emigranta i člana OSČ "Ravna Gora" u Vankuveru, Kanada. Pri odlasku a i povratku iz Kanade Budimir je navraćao u Boholt kod Nikolića i Jakovljevića.

Božović je 1987. god. u vrijeme godišnjeg odmora doputovao u zemlju i javio se na razgovor kroz koji nam je prenio neka zapažanja o povezanosti Milošević dr. Ksenije nosilac NPI rodom iz SR Crne Gore, koja je do 1975. god. radila u mjesnoj ambulanti Prača, SO Pale, sa Tomović Radomanom sekretarom četničke organizaicje SNO u SR Njemčakoj.

Obzirom na kvalitet informacija i kontinuitet javljanja, dalje objektivne mogućnosti i voljni momenat predlažemo da se Božović registruje kao op. veza pod pseudonimom "VEBER".

Predlaže op. radnik
Renovica Mile

BRANKOVIĆ, (Patra) Milivoj - "Udarnik"
1914. - Krnjeuša/Bos. Petrovac

CENTAR: III Sektor   Reg. br. A-604 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	Brankovió/Patra/ Milivoje
2.	Pseudonim	"Udarnik"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1914 god. Krnjeuša - Bos.Petrovao
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Otokara Keršovanija br.4
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Načelnik tehničkog odjelenja pošte Sarajevo
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Preduzeće PTT saobraćaja Sarajevo
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	PTT služba
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	VK tt mehaničar
12.	Znanje stranih jezika	ne zna jezike
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Planinar - foto amater
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja		Oktobra 1945 godine
17.	Osnov angažovanja		Na dobrovoljnoj osnovi
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)		Ispomoć u operativno tehničkim zahvatima
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Finci Rafael - Braco
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		S obzirom da je stariji koristi se u izuzetnim slučajevima

u Sarajevu dana 20.5. 19 70

Upisnik popunio
[signature]
/Finci Rafael/

BUČAN, (Hruste) Avdo - "Lovćen"
1930. - Gubavica/Cetinja

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: III SEKTOR II ODJELJENJE   D-611

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	BUČAN (HRUSTE) AVDO
2.	Pseudonim	"LOVĆEN"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	193o. god., Gubavica, Cetinje
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Stjepana Tomića br. 17.
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Crnogorac
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Sekretar preduzeća "Svjetlost! Sarajevo
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Izdavačko preduzeće "Svjetlost" u Sarajevu
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	izdavačka djelatnost
11.	Školska sprema odnosno stručna kvalifikacija	Visoka, Pravni fakultet
12.	Znanje stranih jezika	albanski
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike [illegible]	

	[illegible]	novembar 1961. godine
	[illegible]	na dobrovoljnoj osnovi
	Kom neprijateljsko [illegible] obrađuje (lično radi)	omogućio izvođenje akcije stalni "MERKUR" na objektu "Zapad I" i "Zapad II"-Katoličk kler.
19	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) a) [illegible] boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišćen prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (lično)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika	pouzdan
21	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Branko Anđelković
22	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	Služi kao zaštita naših instalacija koje prolaze kroz preduzeće "SVJETLOST" a iz objekta "ZAPAD I" i "ZAPAD II". Često puta je vrlo strašljiv i voli da komplikuje ~~postavljene zadatke.~~

u Sarajevu dana 1.1. 19 75.

Upitnik popunio:

Branko Anđelković

ČARKIĆ, (Svetozara) Vojislav - "Pikolo"
1937. - Sarajevo

Centar SDB Sarajevo [illegible]
Odjeljenje: 03 Reg.broj D-4994
Op.radnik: Blagovčanin Branislav Dat.evid. 7.10.83
Dana: 2o. septembra 1983.god.

P R I J E D L O G

Za prekategorizaciju op.veze "B/ je l i" u saradnika "~~Bijeli~~",
na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, za:

ČARKIĆ VOJISLAVA, sin Svetozara i majke Radmile, rodjen [illegible] godine u Sarajevu, Srbin, državljanin SFRJ, sveštenik SPC-a, paroh dolačke parohije, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Ivana Krndelja broj [illegible], oženjen ,regulisao vojnu obavezu, bez ratnog rasporeda, evidentiran u op. evidenciji SDB RSUP-a SR BiH.

R a z l o z i

Čarkić je kao operativna veza angažovan 13.1o.1982.godine i od tada daje vrlo kvalitetna zapažanja o pojedinim sveštenicima SPC-a sa područja Dabrobosanske eparhije, koji predstavljaju interes SDB, te nekim aktuelnim tendencijama u okviru SPC-a.

Kroz dosadašnji rad, Čarkić nam je dao odredjena zapažanja za grupu sveštenika "Justinovaca" - "zilota" iz Beograda /Atanasije Jeftić, Anfilohije Radović, Irinej Bulović/, sa kojima je u prijateljskim odnosima.

Tokom razgovora, koji su se odnosili na pojedine sveštenike sa područja Dabrobosanske eparhije, Čarkić je dao podatke za Ubiparipović Dragomira /POO/, Vranić Perišu /OO/, Pajak Vasu, Vuković Momira, Jamić Nedju, Mitrović Vladislava /OO/ i dr., koji su potvrdili naša saznanja o njihovoj neprijateljskoj djelatnosti.

Osim toga, Čarkić nas je redovno informisao i o svim skupovima koji su organizovani za sveštenike Dabrobosanske eparhije "bratskim sastancima", temama i predavanjima koji su na tim skupovima vodjeni,te diskusijama pojedinih sveštenika.

CICOVIĆ, (Branka) Jovo - "Mornar"
1949. - Saice/Pale

CENTAR SLUZBI BEZBJEDNOSTI
SARAJEVO
SEKTOR SDB
Odjeljenje 02
Op.radnik Renovica Mile
Dana, 14.3.1990.g.

REG.BR.: 6438
DAT.EV: 21.5.1990.

PRIJEDLOG

za registrovanje saradnika na osnovu čl.42. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, za :

- CICOVIĆ JOVO, sin Branka i Ande Dubovina, rodjen 7.7.1949.g. u selu Saice, SO Pale, Srbin, državljanin SFRJ, neoženjen, po zanimanju automehaničar, stalno nastanjen u Palama, Jahorinska br.1., povremeno boravi na radu u SR Njemačkoj, nije član SKJ.

RAZLOZI

Služba je sa Cicovićem u kontaktu od 1982.g., kada je preko njega obavljala samo tehnički dio poslova potrebnih u op.radu (kupovina poštanskih koverata, autokarata, planova gradova u SR Njemačkoj, Austriji i Francuskoj). Nakon odredjenih provjeravanja, prilikom boravka u SR Njemačkoj, usmjeravan je prema jednom broju lica koja su povezana sa pripadnicima četničke emigracije (Veselinović Petko, Santrač Slobodan, Zekić Dragan) a po dolasku u zemlju i prema vezama četničke emigracije u zemlji. Tako smo ga konkretno usmjeravali prema Jovanovič Milomiru (PO) sa Pala, utvrdjenoj vezi Božić Mileta, četničkog emigranta u Cirihu, Švajcarska. Obzirom na blagovremenost i tačnost podataka, koje je dostavljao 1988.g. registrovan je kao operativna veza pod pseudonimom "Mornar".

Intenzivnijim kontaktiranjem i usmjeravanjem, Cicović je stupio u vezu sa Radović Božanom (PO), utvrdjenom vezom četničke emigracije, nastanjena na Ilidži. Njenim posredstvom, Cicović je ostvario kontakt sa jednim brojem lica koja neprijateljski djeluju sa pozicija srpskog nacionalizma. U periodu od 2.3. do 5.3.1990.g. Cicović je boravio u SR Njemačkoj, gdje je na preporuku Radović Božane, (PO), posjetio njenog brata Radović Đorđa, emigranta u Ahenu,(OO), Sektora SDB Mostar. Zajedno sa Radovićem je. prisustvovao skupu


koji je 3.3.199o.g., organiz[illegible] u Osnabriku u [illegible] dolaska V.Draškovića, jednog od rukovodilaca "Srpske narodne obnove", kojom prilikom je prikupljao materijalnu pomoć za rad svoje stranke.

Cicović je prilikom boravka u SR Njemačkoj obavio jedan dio tehničkih poslova iz naše op.kombinacije "Proces".

Imajući u vidu kvalitet podataka koje je dostavljao, kao i pozicije koje je stvorio prema Radović Božani, našoj PO, predlažemo da se Cicović prekategoriše iz op. veze u saradnika, pod istim pseudonimom - "M O R N A R".

PREDLAŽU:
Načelnik Odjeljenja
- O2-
Jozić Jozo

Op. radnik
REnovica Mile



NAČELNIK SEKTORA SDB
[illegible] Boriša

O D L U K A

Na osnovu člana 42. Pravila o radu SDB, odobrava se registrovanje CICOVIĆ JOVE za saradnika pod pseudonimom "M O R N A R".

Sarajevo,__________

PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

ČOKORILO, (Petra) Mladen - "Hans"
1929. - Kalinovik

CENTAR: SDB SARAJEVO

Reg. br. D-2349 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	ČOKORILO/Petar/MLADEN
2	Pseudonim	"HANS"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1929.g.u Kalinoviku,SRBiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	Sarajevo,Socijalističke Revolucije 16/VI Minhen,SRNJ-privremeno
5	Bračno stanje	Oženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Direktor"Eksport-Importovog"predstavništva u "Biheks"u Minhenu
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Predstavništvo "Eksport - Import" "Biheks" u Minhenu
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Privreda
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Završio gimnaziju
12	Znanje stranih jezika	
13	Individualne osobine i sklonosti (mane, hobi)	
14	Da li je [illegible]	Da

CENTAR: SDB SARAJEVO

Reg. br. [illegible] MB

Dopune i promjene

po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	ČOKORILO Petar MLADEN
2	Pseudonim	"HANS"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
	Brisan iz aktivne saradničke mreže Centra SDB Sarajevo jer nije više u poziciji da daje odgovarajuća saznanja Predlažemo da se njegov materijal arhivira.

U .... dana .... 19.. g.

PROMJENU IZVRŠIO

CVIJETIĆ, (Branka) Ljubomir - "Lovćen"
1936. - Bijelo Polje/Crna Gora

SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO Reg. br. D-1109 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	CVIJETIĆ /Branka/ LJUBOMIR
2.	Pseudonim	"LOVĆEN"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1936. Bijelo Polje, SR Crna Gora
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Zagrebačka br. 37/IV
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Crnogorac
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Urednik - Časopis "Pregled"
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	"Pregled"
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Kultura
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Filozofski fakultet
12.	Znanje stranih jezika	
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	Da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

16.	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja		Oktobra 1973. godine
17.	Osnov angažovanja		Na dobrovoljnoj osnovi
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)		Usmjeren na obradu lica koja istupaju sa nacionalističkih pozocija/"Verona"/
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Škaljić Avdo - ol
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

U Sarajevu dana 8.10. 1973.

Upitnik opunio:

Vujisić Milko

ĐUROVIĆ, (Steve) Milutin - "Manfred"
1946. - Brčko

[illegible]
Centar SDB Sarajevo /datum evidencije/
Odjeljenje: 02 17.9.1980. godine
Linija rada: emigracija /registarski broj/
Op. radnik: Tepavčević Milenko

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika u inostranstvu na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti.

ĐUROVIĆ MILUTIN, sin Steve i Gospave Gajić, rođen 11.4.1946. godine u Brčkom, opština Brčko, Srbin, državljanin SFRJ, razveden, otac jednog djeteta, po zanimanju metalni radnik, stalno nastanjen u Sarajevu, ul. Braće Ribara br. 53-g, od 1.9. 1980. godine, nalazi se u Bilefeldu - SR Njemačka, nije član SKJ.

R A Z L O Z I

Sa Đurovićem je Služba stupila u kontakt juna 1979. godine, kojom prilikom nam je prenio neka interesantna zapažanja o neprijateljskoj djelatnosti BABIĆ ŽIVKA, sveštenika iz okoline Bilefelda. Tokom avgusta 1979. godine, Đurović je u dogovoru sa Službom, boravio u posjeti kod Babića, o čemu je po povratku prenio zapažanja, a sa kojim od tada redovno održava vezu.

U tom kontekstu, a na osnovu dogovra sa Centrom SDB Tuzla, Đurovića smo redovno usmjeravali na daljem praćenju Babićeve neprijateljske djelatnosti.
Na osnovu usmjeravanja Đurović je 4.6.1980. godine, sa Babićem ostvario neposredni kontakt u Zagrebu, na kome mu je Babić predložio da dođe u Bilefeld, gdje bi radio na održavanja štamparskih strojeva u "političkom centru", kojim rukovode Babić i vladika iz Bilefelda.
U vezi sa tim je, a nakon analize, procjene i dogovora, predložena mogućnost kombinovanja prema Babiću i grupaciji četničkih ekstremista oko njega. Ocijenjeno je da se Đurović uputi po zadacima Službe u SR Njemačku i to u dvije faze:

- prva u trajanju od 3 mjeseca kada bi boravio na osnovu turističke vize;

[illegible] u saglasnosti [illegible], [illegible] rada [illegible] i radnu dozvolu obezbjedili Babić i vlasnik[illegible], i budući rad u "političkom centru".

U okviru priprema na realizaciji zacrtanog, Služba je Đurovi ću obezbjedila dva mjeseca ne..plačenog odsustva sa radnog mje sta i mjesec dana korišćenja redovnog godišnjeg odmora, a u daljem periodu, Služba prema njemu ne bi imala materijalnih oba veza, osim operativnih.

U pripremnom periodu, prije odlaska u Bilefeld, Đurović je obu čen i instruisan na održavanju veze sa op. radnikom, a koliko su mogućnosti dozvoljavale upoznat je i sa osnovnim predznanji ma u rukovanju i održavanju štamparskih strojeva u štampariji NIŠRO "Oslobođenje". 30.8.1980. godine, je otputovao u SR Nje mačku.

Đurović je relativno dobro situiran i samostalan, a od 1969.-1978. godine, nalazio se na privremenom radu u Švajcarskoj. Relativno dobro poznaje i koristi znanje njemačkog jezika, ko je će mu biti neophodno prilikom boravka u SR Njemačkoj.


Njegova obavještanja ćemo dostavljati pod pseudonimom "MANFRED" a angažovao ga je , i na vezi će ga držati op. radnik: TEPAVČE VIĆ MILENKO.

Predlaže op. radnik:
/Tepavčević Milenko/

O D L U K A

na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, odobrava se angažovanje saradnika u inostranstvu "MANFRED".

Sarajevo, 9.9.1980. godine.



NAČELNIK CENTRA SDB
Salihagić Amir

DURINI, (Viktora) Dušan - "Janko"
1921. - Novo Mesto/Slovenija

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: III Sektor SDB A - 605

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	Durini /Viktora/ Dušan
2.	Pseudonim	"Janko"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1921 godine - Novo Mesto SR Slovenija
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Save Janković 51
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Slovenac
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Šef recepcije hotel "Evrope" u Sarajevu
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Hotel "Europa" u Sarajevu
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Ugostiteljstvo
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Visoka hotelska škola - komercijalist
12.	Znanje stranih jezika	Potpuno vlada Engleski, Francuski, Njemački i Talijanski
13.	Individualne osobine - sklonosti, mane, hobi	Dobro radi uz novčane i druge nagrade
14.	Da li je član SK	da
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Učesnik rata - NOR-a od 1943 god. a poslije rata imao utjecaj dobro držanje

16.	Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja		7.10.1959 godine
17	Osnov angažovanja		Na dobrovoljnoj osnovi
18.	Koju neprijateljsku delatnost obradjuje (linija rada)		Omogućavanje izvodjenja operativno tehničkih zahvata "Merkur" i "Leopard" na objektu
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišćen prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugradjivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Duško Jovišević
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

u Sarajevu dana 20.4. 1970

Upisnik popunio:

/Duško Jovišević/

GATARIĆ, (Milana) Ilija - "Zidar"
1921. - Trijebovo/Mrkonjić Grad

Centar SDB Sarajevo
Odjeljenje: 03 Reg.br. D-5527
Op.radnik: Svraka Sulejman Dat.eviden. 29.9.85
Dana: 11.9.1985.g.

P R I J E D L O G

Za prekategorizaciju op.veze "Vodnik" u saradnika "Zidar", a na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, za:

GATARIĆ ILIJU, sin Milana i Miholjke, rodj. 6.6.1921.g. u selu Trijebovo, opština Mrkonjić Grad, SR BiH, po nacionalnosti Srbin, državljanin SFRJ, učesnik NOR-a, završio školu unutrašnjih poslova, priznata SSS, do odlaska u penziju radio u GSUP-u - Sarajevo, S.M. "Koševo", nastanjen u Sarajevu, ulica Jadranska br. 5, član je SKJ.

R a z l o z i

Tokom 1984. i 1985.g., op.veza "Vodnik" nam je dostavio više kvalitetnih saznanja o negativnom djelovanju Majkalović Tome /IB-ac, POO/. Prema ovim saznanjima, Majkalović je, u njegovom prisustvu, izmedju ostalog, češće glorifikovao sistem i moć SSSR-a, zatim opravdavao intervenciju u Avganistanu i pružanje vojne pomoći Vijetnamu, pitajući se "zašto već jednom ne pregaze i ne satru Kampučiju".

Pored toga, za politiku nesvrstavanja, Majkalović je isticao da "od toga nema ništa", te da ni "UN ništa ne predstavljaju, jer svijetom vladaju Rusi i Amerikanci". Govoreći o trenutnoj ekonomskoj situaciji u našoj zemlji, iznosio je mišljenje prema kome smo mi "uzimanjem kredita od Zapada postali potpuno ovisni od njih u ekonomskom smislu, a time onda i u vojnom i političkom".

Većinu navoda, koje nam je "Vodnik" do sada dostavljao, provjerili smo preko saradnika "Konis" i ustanovili da su isti tačni, na osnovu čega cijenimo da se radi o provjerenom i pouzdanom izvoru.

Kako "Vodnik" i dalje ima dobre pozicije prema Majkaloviću, kao i naglašenu volju za rad sa Službom, to cijenimo da ćemo pravilnim usmjeravanjem prema Majkaloviću detaljnije rasvijetliti njegovo negativno djelovanje, te doći do interesantnih saznanja i o drugim licima, koja se negativno eksponiraju, radi čega predlažemo da se op.veza "Vodnik" prekategoriše u saradnika pod pseudonimom "Z I D A R".

Sarajevo, 11.9.1985.g.

PREDLAŽE:
Op. radnik
Svraka Sulejman
/Svraka Sulejman/

O D L U K A

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se prekategorizacija GATARIĆ ILIJE iz op.veze "Vodnik" u saradnika pod pseudonimom "Z I D A R"

Sarajevo, ____________

NAČELNIK CENTRA SDB
Slobodan Škipina

GOLUBOVIĆ, (Marka) Cvijan - "Bor"
1951. - Jamići/Foča

Centar SDB Sarajevo
Odjeljenje: 03
Broj:________________
Dana: 21. septembra 1982.god.
Op.radnik - Subotić Mirko

Reg.br. D-4757
Dat.evid. 21.10.82

P R I J E D L O G

Za prekategorizaciju op.veze "Bor" u saradnika "Bor", na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti za:

GOLUBOVIĆ CVIJANA, sin Marka i Darinke Govedarica, rodjen 8.5.1951.godine u selu Jamići kod Jabuke, opština Foča, Srbin, državljanin SFRJ, pravoslavni sveštenik na Nišićima, opština Ilijaš, gdje stalno nastanjen. Nije član SKJ.

R a z l o z i

U tekućoj godini, Golubović je potvrdio naša očekivanja i postavljene zadatke izvršavao savjesno i na vrijeme, samoinicijativno ukazujući na pojedine bezbjednosno-interesantne stavove pojedinaca i organa SPC.

Na osnovu njegovih obavještenja o mitropolitu Mitroviću i sveštenicima Bosnić Stanku /POO/, Ubiparipović Dragomiru /POO/ i Popović Nedeljku iz Trnova, kao i opštim kretanjima u SPC, informisali smo putem 14 pismena.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da se izvrši prekategorizacija op.veze "Bor" u saradnika "B O R".

Sarajevo, 21.9.1982.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
/Subotić Mirko/

O D L U K A

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se prekategorizacija op.veze "Bor" u saradnika "B O R".

Sarajevo,________________

NAČELNIK CENTRA SDB
Amir Salihagić

GOLUBOVIĆ, (Bože) Sreten - "Gonzales"
1936. - Ravne/Mostar

Sarajevo

Reg.br. V – 987 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	GOLUBOVIĆ (Bože) SRETEN
2.	Pseudonim	"Gonzales"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1936, Ravne, Mostar, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Hadžići, Slobodana Principa 106. VORMS – SR. NJ.
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Viša pedagoška
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	nastavnik u Vormsu - SR Njemačka
10.	Radno mjesto	nastavnik u Školi za djecu Jugoslovena
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Školstvo
12.	Znanje stranih jezika	njemački djelimično
13.	[illegible]	poezija

GRGIĆ, (Gliše) Vlajko - "Vatrogasac"
1921. - Blažuj/Sarajevo

RSUP SR BiH
ŠDB

CENTAR [illegible] Br. [illegible] A [illegible]

UPITNIK S

1.	[illegible]	Grgić /Gliše/ Vlajko
2.	Pseudonim	"Vatrogasac"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1921 Kovačevci, Blažuj, Sarajevo SRBiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Blažuj, Raskršće 26
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Radnik Dostave Pošte 2 Sarajevo
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Preduzeće PTT saobraćaja Sarajevo
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	PTT služba
11.	[illegible]	Srednja stručna sprema
12.	Znanje stranih jezika	-
13.	[illegible]	-
14.	[illegible]	Da
15.	[illegible]	Poslije rasformiranja Igmanskog odreda u 1942 [illegible] mobilisan u Radnu domobransku bojnu, gdje su ga zarobili četnici, odakle je pobjegao i ponovo mobilisan, pa pobjegao te se kod kuće krio od svih oružanih formacija.

		Januara 19[illegible] - u januara 1960 reaktiviran
		Na dobrovoljnoj osnovi
	[illegible]	"Slaven"
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) a) Mesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi	Djordje Tadić
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

u Sarajevu dana 10.6. 1970

Upitnik popunio:

[signature]

GUBERINIĆ, (Ljube) Vujica - "Grubi"
1927. - Ivangrad/Crna Gora

Centar SDB Sarajevo BiH — Reg.br. V-1900
Odjeljenje: 03 — Dat.evid. 28.3.84
Op. radnik: Blagovčanin Branislav
Dana: 16.3.1984. godine

P R I J E D L O G

Za angažovanje op. veze, na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB za:

- GUBERINIĆ VUJICU, pod pseudonimom "Grubi", sin Ljube i majke Darinke, rodjen 9.9.1927. godine, u mjestu Seoce - opština Ivangrad, SR Crna Gora, Crnogorac, državljanin SFRJ, po zanimanju nastavnik srpskohrvatskog jezika, zaposlen u O.Š. "Braća Ribar" u Semizovcu, nastanjen u Vogošći, Semizovac br. 65. Nije član SKJ, nalazi se na spisku datih na kontrolu SJB.

R a z l o z i

Tokom dosadašnjih kontakata, Guberinić je dao više podataka o neprijateljskoj djelatnosti lica koja se eksponiraju sa pozicija srpskog nacionalizma. Prenoseći nam interesantna zapažanja, Guberinić nam je ukazao na Bojić Milića i jedan broj lica sa područja Vogošća, koji djeluju sa gore navedenih pozicija.

Upoznavajući nas sa djelatnošću Bojića - Milića, došli smo do podataka da on u svojim komentarima negativno komentariše medjunacionalne odnose u BiH i Jugoslaviji, afirmiše pisanje Vuka Draškovića, Vojislava Lubarde i ostalih "srpskih književnika", vulgarno napada istaknute društveno-političke radnike iz BiH, negativno govori o stanju u SFRJ, te vrijedja ličnost i djelo druga Tita i jednog broja istaknutih ličnosti na nivou Federacije.

Pored navedenog, Guberinić je ukazao i na jedan broj lica iz Vogošće, koji u svojim komentarima oštro djeluju sa pozicija srpskog nacionalizma.

Imajući u vidu navedeno, kao i izraženu spremnost Guberinića za saradnju sa Službom predlažemo da se isti angažuje kao veza pod pseudonimom "Grubi."

Usmjeravanje će se vršiti na osnovu Plana rada, pri čemu će se posebna pažnja obratiti na Guberinićevo usmjeravanje prema Bojić Miliću. Uporedo sa ovim zadatkom redovno ćemo preduzimati op. i druge mjere, u cilju pouzdanosti izvora.

Sarajevo, 16.3.1984. godine

P r e d l a ž e
op. radnik:
Blagovčanin B.
/Blagovčanin Branislav/

O D L U K A

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB odobrava se angažovanja Guberinić Vujice, kao op. veze pod pseudonimom "G r u b i."

Sarajevo,______________

NAČELNIK CENTRA SDB
/Amir Salihagić/

JAPUNDŽA, (Uroša) Marinko - "Mirko"
1933. - Donji Rakani/Bos. Novi

SDB

CENTAR: III SEKTOR

Reg. br. A - 620 MB

UPITNIK S

1.	[illegible]	Japundža /Uroša/ Marinko
2.	[illegible]	"Mirko"
3.	[illegible]	1933 Donji Rakani, Bos. Novi SRBiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivalište)	Sarajevo, Jovana Cvijića, objekat 011
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Pomoćnik upravnika Pošte 2 Sarajevo
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Preduzeće PTT saobraćaja Sarajevo
10	Vrsta (grana) djelatnosti	PTT služba
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Viša - Viša PTT škola
12	Znanje stranih jezika	Služi se francuskim jezikom
13	Pozitivne osobine – sklonosti [illegible]	Ne voli promjene operativnih radnika Uporan i obazriv.
		./2

16.	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja	Jula 1957 godine
17.	Osnov angažovanja	Na dobrovoljnoj osnovi
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)	Organizovanje izvodjenja akcija "Slavena"
19. Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
	b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
	c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
	d) Vrsta saradnika	
	e) Način ugrađivanja	
	f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika	Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi	~~Kraus ing. Herbert~~ ~~Djordje Tadić~~ [illegible]
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	

u Sarajevu dana 1o.6. 19 7o

Upitnik opunio:

[illegible signature]

JOKSIMOVIĆ, (Milenka) Slobodan - "Sateks"
1951. - Sarajevo

[redacted]
Odjeljenje: 02 Reg.br. [redacted]
Linija rada: oo3 Dat.evid. 18.4.198
Op.radnik: Svraka Sulejman

P R I J E D L O G

Za prekategorizaciju op.veze "DIZAJNER" u saradnika pod pseudonimom "SATEKS", a na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, za:

JOKSIMOVIĆ SLOBODANA, sin Milenka, rodj.14.3.1951.g. u Sarajevu, po nacionalnosti Srbin, državljanin SFRJ, završio VŠu tehničku školu, zaposlen kao komercijalista u RO "DES" u Sarajevu, gdje je i nastanjen, ulica Filipa Kljajića br. 2/IV, član je SKJ.

R a z l o z i

Kao op.veza pod pseudonimom "Dizajner", Joksimović je angažovan 2o.septembra 1983.g. Usmjeravan je na praćenje neprijateljske djelatnosti Dautčehajić Faika /POO/, koji djeluje sa birokratsko-dogmatskih pozicija i za koga je, do sada, dao više bezbjednosno-interesantnih saznanja. Jedan broj ovih saznanja, bili smo u mogućnosti da provjerimo preko saradnika "Šnajder", na osnovu čega smo se uvjerili da su ista bila tačna i da se radi o pouzdanom izvoru.

Kroz dosadašnji njegov rad sa Službom, zaključili smo da Joksimović posjeduje i odgovarajuće moralne kvalitete i voljni momenat za dalja kontaktiranja. Zbog toga, a imajući u vidu da i dalje ima dobre pozicije prema Dautčehajiću i licima s njim u vezi, predlažemo da se isti prekategoriše iz op.veze "Dizajner" u saradnika pod pseudonimom "S A T E K S".

Sarajevo, 2.4.1984.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
/Svraka Sulejman/

O D L U K A

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se prekategorizacija JOKSIMOVIĆ SLOBODANA iz op.veze "Dizajner" u saradnika pod pseudonimom "S A T E K S".

Sarajevo,________________

NAČELNIK CENTRA SDB
Amir Salihagić

JOLOVIĆ, (Đorđija) Anica - "Odžak"
1952. - Bandin Odžak/Sokolac

Reg.br. V-290 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	Jolović (Djordjija) Anica
2.	Pseudonim	"Odžak"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1952. godine, Bandin Odžak, Sokolac, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Bandin Odžak, Sokolac
5.	Bračno stanje	Neudata
6.	Narodnost	Srpkinja
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	FPN
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	ŠIP "Romanija"
10.	Radno mjesto	Novinar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	Informativna
12.	Znanje stranih jezika	Ruski
13.	Individualne osobine - sklonosti mane, hobi	-
14.	Da li je član SK	Da
15.	[illegible]	-

JUROŠEVIĆ, (Slobodana) Dragan - "Zoran"
1959. - Živinice

Centar SDB [illegible] PRIMAT [illegible]
Odjeljenje: 05 [illegible] Reg.broj 4-1/80
Op.radnik: Devedlaka Dragan Dat.evid. 31-3-83

Dana: 8. marta 1983.god.

P R I J E D L O G

Za angažovanje op.veze na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB za:

JUROŠEVIĆ DRAGANA, sin Slobodana i Radojke, rodjen 21.11.1959. godine u Živinicama, Jugosloven, državljanin SFRJ, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, stalno nastanjen u Djurdjeviku - Živinice, član je SKJ.

R a z l o z i

Sa Jurošević Draganom, SDB je počela kontaktirati tokom 1982.godine i u dosadašnjem periodu dao je niz korisnih saznanja o stanju u studentskim domovima "Vladimir Perić - Valter" i "Bratstvo i jedinstvo".

Pored toga, dao je nekoliko kvalitetnih saznanja, na osnovu kojih smo informisali III Sektor RSUP-a SR BiH SDB, vezano za djelatnost i zbivanja medju studentima P.F. i studentima PRIMAT-a, te o djelatnosti neformalnog društva "Raj Joga".

Kroz dosadašnje kontakte, Jurošević je pokazao iskrenim i konspirativnim, a spreman je da na dobrovoljnoj osnovi saradjuje sa SDB.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlažemo da se Jurošević Dragan, angažuje kao op.veza pod pseudonimom "Z O R A N".

Sarajevo, 8.marta 1983.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
[signature]
/Devedlaka Dragan/

KALAS, (Danila) Bogdan - "Boka"
1961. - Vareš

Centar službi bezbjednosti
SARAJEVO
SEKTOR SDB
DETAŠMAN VISOKO
Op.radnik Savija Miloš

Reg.br. 1-234
Dat.evid. 3 I 1

P R I J E D L O G

Za angažovanje op.veze, na osnovu člana 51. Pravila o radu SDB za:

KALAS BOGDANA, sin Danila i Velinke Djukić, rodjen 16.5.1961.g.u Varešu, Srbin, državljanin SFRJ; po zanimanju rudarski tehničar, zaposlen u "Rudniku Olova, cinka i barita" - Vareš, neoženjen, služio JNA, član SKJ, stalno nastanjen u Pajtov Hanu, Vareš.

R a z l o z i

Kalas Bogdan je u kontaktu sa Službom od 1987.g., i od tada nam je kontinuirano prenosio bezbjednosno interesantna saznanja o licima /Simić Vojno, Simić Veseljko, Stjepanović Momčilo/, sa područja opštine Vareš, koja istupaju sa pozicija srpskog nacionalizma.

Tako nas je Kalas u oktobru 1987.g., informisao o neprijateljskom eksponiranju Simić Vojne, mašinskog tehničara iz mjesta Brda, Vareš, sa pozicija srpskog nacionalizma. Vojno u svojim komentarima govoreći o teškom položaju Srba na Kosovu, ističe da "ista sudbina čeka sve Srbe u Bosni".
Takodje nas je upoznao sa nacionalističkim istupima Simić Veseljka, mašinskog tehničara iz mjesta Brda, Vareš. Veseljko je na nacionalističkoj osnovi vrijedjao lice muslimanske nacionalnosti govoreći "da on kao Musliman, tj. Turčin nema pravo da se druži sa djevojkom srpske nacionalnosti" i "da Muslimani nisu niko i ništa, te da će se on kao velikosrbin uvijek boriti protiv njih".

Na osnovu njegovih saznanja i zapažanja, do sada su napisane tri službene zabilješke, tri depeše i jedna informacija i sa podacima je upoznato operativno odjeljenje O3. Veći dio podataka koje je Kalas dao, provjeren je preko drugih izvora Službe. U dosadašnjim kontaktima, pokazao se kao veoma iskren.

Obzirom da su Simići i uži krug njihovih prijatelja nacionalistički opterećeni, cijenimo da je neophodno stvaranje živog izvora Službe za op.pokrivanje ovih lica.

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE [illegible]

Sektor SDB Sarajevo
[illegible] rada [illegible]
[illegible] 50134

P R I [illegible]

ZA RASKID SARADNJE [illegible] "BOKA"

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu [illegible] da se raskine saradnja SDB sa :
KALAS BOGDANOM, sin Danila i Veline [illegible] rodjen 16.5.[illegible].g. u Varešu, Srbin, državljanin SFRJ, [illegible] rudarski tehničar, zaposlen u DP "Rudnik olova,cinka i barita" Vareš, stalno nastanjen u Pajtov Hanu, Vareš.

OBRAZLOŽENJE:

Tokom 1987.g. došli smo do indikativnih podataka koji su ukazivali na nacionalističku djelatnost jednog broja lica iz Vareša. U cilju provjeravanja navedenih indicija 1987.g. uspostavljen je kontakt sa Kalas Bogdanom, koji je djelimično potvrdio navedene indicije o nacionalističkoj djelatnosti istih. Nakon toga, Kalas Bogdan je 1988.g. angažovan kao op.veza pod pseudonimom "Boka".
Medjutim, kroz kontakte sa op.vezom nismo došli do saznanja da kod ovih lica postoje elementi koji ukazuju na ilegalnu i organizovanu djelatnost usmjerenu na rušenje Ustavom utvrdjenog poretka.

Obzirom na navedeno, kao i na činjenicu da se niko od lica prema kojima je bio usmjeren ne nalazi pod tretmanom Službe, predlažemo da se sa op.vezom "Boka" prekine saradnički odnos, a da se materijal istog uništi.
Prema Kalas Bogdanu nemamo nikakvih obaveza, niti je isti bio obučavan specijalističkim disciplinama.
"Boka" je upozoren na čuvanje tajne o kontaktu sa SDB.

Sarajevo, 6.11.199o.g.

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIŠA

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SREDOJE

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobravam da se raskine saradnja SDB sa Kalas Bogdanom, op.vezom pod pseudonimom "BOKA".

Sarajevo, ____________

ODOBRAVA
REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
BEŠIĆ MUHAMED

KECMAN, (Velimira) Milan - "Edin"
1956. - Drinić/Bos. Petrovac

Centar SDB Bihać
Linija rada 03
Op. radnik: Solomun Dušan

I Z V J E Š T A J

o angažovanju saradnika

Za saradnika je angažovan Kecman Milan, sin Velimira, rodjen 18.5.1956. godine u selu Drinić - Bos. Petrovac, Srbin, državljanin SFRJ, završio fakultet političkih nauka, član SKJ, momentalno bez zaposlenja, stalno nastanjen u mjestu rodjenja, vodi se pod pseudonimom "Edin".

Cilj angažovanja:

Preko saradnika "Edin" pratićemo eksponiranje Latinović Zdravka, naša POO, kao i još nekih lica koja su pred "Edinom" istupala sa pozicija srpskog nacionalizma.

Angažovanje je izvršeno na patriotskoj osnovi.

Na sastanku koji je održan danas "Edin" je izjavio da je voljan, u okviru svojih mogućnosti, organizovano saradjivati sa SDB.

Izvještaj se podnosi 31.5.1983. godine

N A L O G

za registraciju saradnika

Na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB nalažem da se saradnik "Edin" registruje u evidencijama SDB.

Bihać, 31.5.1983. godine

Načelnik Centra
Janković Todor

KNEZIĆ, (Luke) Borivoje - "Ashkelon"
1908. - Mostar

CENTAR: ....Sarajevo..........

Reg.br...V-522...MB

U P I T N I K V

1.	Prezime, očevo ime i ime	KNEŽIĆ (Luke) BORIVOJE
2.	Pseudonim	"Ashkelon"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	13.6.19o8, Mostar
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajvo , H. Brkića 16/III
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	dr. pravnih nauka
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	penzioner, ranije sudija Vrhovnog suda BiH
1o.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	
12.	Znanje stranih jezika	njemački
13.	[illegible]	novinastvo
	[illegible]	da
	[illegible]	

KNEZIĆ, (Mile) Nebojša - "Filozof"
1952. - Sarajevo

CENTAR: CENTAR SDB SARAJEVO

Reg. br. V- 429

UPITNIK V

1.	[illegible]	KNEŽIĆ /MILE/ NEBOJŠA
2.	[illegible]	" F I L O Z O F "
3.	[illegible] rodjen, [illegible]	1952. godine u Sarajevu, SR BiH
4.	Mjesto i adresa [illegible] (prebivalište)	Sarajevo, Lenjinova broj 42.
5.	Bračno stanje	neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	Gimnazija
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	student Filozofskog fakulteta u Sarajevu
10.	Radno mjesto	
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	
12.	[illegible]	engleski, francuski - djelimično
13.	[illegible]	putovanja
		[illegible]

[illegible] emigracije [illegible] i Kanadi.

16.	Mjesec i godina evidentiranja		24. jula 1978. godine.
17.	Linija rada		01
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		četnička emigracija i nacionalizam
19.	Obrada na koju je usmjeren		Na praćenje zbivanja u studentskim sredinama od interesa za SDB.
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	
21.	Stepen pouzdanosti		pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		POTOGIJA MUHAMED
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		

u Sarajevu 31. jula 1978.

Upitnik popunio:

Potogija Muhamed

KOMAR, (Jovana) Ruža - "Obala"
1944. -Baljci/Bileća

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
S A R A J E V O
SEKTOR SDB
Odjeljenje o3
Op.radnik Ramić Zlatan
Broj:__________
DAna, 26.11.1987.g.

REG.BR: V-2437
DAT.EV: 27.11.87.

P R I J E D L O G

za angažovanje op.veze pod pseudonimom "Obala" na osnovu čl.46. Pravila o radu SDB za:

KOMAR RUŽU, kći Jovana i Todore, rodjene Kukić, rodjena 2.6.1944.g. u selu Baljci - Bileća, Srpkinja, državljanka SFRJ, završila Filozofski fakultet, zaposlena kao novinar urednik u Republičkom Komitetu za informisanje, stalno nastanjena u Sarajevu, ul."27.juli" br.21/2., član SKJ.

R A Z L O Z I

Sa Komar Ružom Služba je počela kontaktirati u proljeće 1987.g., kada je ista samoinicijativno ukazivala na neprijateljsek Komentare Melike Salihbegović (OO). Nakon toga, Komar Ruža je nastavila da pruža bezbjednosno interesantna saznanja vezana za operativno interesantna lica iz Udruženja književnika BiH, a prije svega za Osti Josipa (POO), i Feridu Duraković, književnicu iz Sarajeva, obzirom da je i sada član navedenog udruženja, te za lica sa FF-a u Sarajevu, koja djeluju sa neprijateljskih pozicija (Muhamed Filipović).

Kroz sve dosadašnje kontakte, Komar Ruža je pokazala spremnost da na dobrovoljnoj osnovi i na konspirativan način saradjuje sa Službom, a kako je u mogućnosti da prati i da nas blagovremeno informiše prije svega o bezbjednosno interesantnim komentarima Osti Josipa (POO) kao i drugih bezbjednosno interesantnih lica iz Udruženja književnika BiH (Ferida Duraković, Vojislav Maksimović i dr.) i šire, predlažemo da se ista angažuje kao op.veza i vodi pod pseudonimom "Obala".

PREDLAŽE
Op.radnik
/Ramić Zlatan/

SAGLASAN
Načelnik odjelenja o3
/Alibabić Munir/

O D L U K A

Na osnovu čl.46.Pravila o radu SDB, odobrava se angažovanje Komar Ruže za op.vezu pod pseudonimom "Obala".

Sarajevo, __________

NAČELNIK SEKTORA SDB
Delić Boriša

KOVAČ, (Mirka) Ratko - "Profesor"
1942. - Strane/Kalinovik

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
S A R A J E V O
SEKTOR SDB

Odjeljenje: 03

Op. radnik: Ceranić Predrag

Dana, 12.7.1989. godine

D-4869
17.

P R I J E D L O G

Za brisanje saradnika pod pseudonimom "Profesor", na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, za:

- KOVAČ RATKA, sin Mirka, rođen 25.4.1942.g. u selu Strane, SO Kalinovik, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju profesor književnosti, zaposlen u O.Š. "Simon Bolivar" u Dobrinji, stalno nastanjen u SArajevu Ul. Miroslava Krleže br.15, član SKJ.

R A Z L O Z I

Kao saradnik pod pseudonimom "Profesor", Kovač je registrovan 4.2.1983. godine i korišten je za praćenje neprijateljske djelatnosti sa pozicija srpskog nacionalizma lica obuhvaćenih akcijom "Cer". Kako je isti, tokom raščišćavanja sa pomenutom grupacijom, korišten kao svjedok na suđenju Kovačević Radomiru, time je dobrim dijelom dekonspirisan kao saradnik, te je od 1987.g. preusmjeren na praćenje neprijateljske djelatnosti sa pozicija građanske desnice Josipa Ostija i Abdulaha Sidrana (brisane obrade), članovi Udruženja književnika BiH. Kako su u posljednje vrijeme učestali natpisi u štampi povodom akcije "Cer", a isti su pisani na platformi njenih aktera, pogotovo kada se uzme u obzir da je u listu "Non" br.685 od 18.6.1989.g. Kovač direktno prozvan kao "policijski provokator", smatramo da isto doprinosi njegovoj daljoj dekonspiraciji i ujedno gubljenju pozicija u književničkim strukturama.

Iz navedenih razloga, predlažemo brisanje iz saradnje Ratka Kovača kao saradnika pod pseudonimom "Profesor".

2.-

Napominjemo da tokom svoje saradničke aktivnosti, Kovač nije obučen u specijalističkim disciplinama, ali je obučen u korištenju privremenog OTS "Mars". Isti nije znao za svoj saradnički pseudonim. Nagrađivan je novčano više puta.

Smatramo da Služba nije ničim ostala dužna saradniku, kao i da nije bilo ničega spornog na relaciji saradnik-op. radnici koji su ga držali na vezi.

Obzirom da je saradnik u više navrata provociran od strane lica obuhvaćenih akcijom "Cer" zbog svjedočenja na suđenju Kovačeviću, pri čemu mu je prebacivano da je "policijski provokator", mišljenja smo da nije uputno njegovo dalje korištenje kao izvora od strane SDB.

SAradnik je upozoren na čuvanje tajne, a smatramo da bi mogla nastati šteta po SDB ukoliko bi nas dekonspirisao, obzirom na to da je obučen u korištenju privremenog OTS-a "Mars" i da je tako upoznat sa određenim metodama rada Službe.

Predlažemo da se dosije saradnika "Profesor" arhivira.

SArajevo, 12.7.1989. godine

NACELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIS

O D L U K A

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje Kovač Ratka kao saradnika pod pseudonimom "Profesor".

SArajevo,________________

PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SVEDOJE

KRNJAJIĆ, (Vlade) Milan - "Poeta"
1950. - Šavarlije/Bos. Dubica

SUP SR BiH
SDB
CENTAR: SDB Sarajevo Reg. br. Д-3094 MB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	KRNJAJIĆ/Vlado/MILAN
2	Pseudonim	"POETA"
3	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	1950.g.u Šavarlijama,Bos.Dubica,SRBiH
4	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo,stud.dom "Mahmut Bušatlija"
5	Bračno stanje	Neoženjen
6	Narodnost	Srbin
7	Državljanstvo	
8	Zanimanje (vrsta posla)	Student Pravnog fakulteta
9	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Pravni fakultet
10	Vrsta (grana) djelatnosti	Prosvjeta
11	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	SSS
12	Znanje stranih jezika	
13	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14	Da li je član SK	Da
15	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Čista prošlost

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: CENTAR SDB SARAJEVO

Reg. br. D-3094 MB

Dopune i promjene

po upitniku S

1	Prezime, očevo ime i ime	KRNJAJIĆ Vlado MILAN
2	Pseudonim	"POETA"

Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena	TEKST PROMJENE
	Brisan iz aktivne saradničke mreže Centra SDB Sarajevo,jer je zasnovao radni odnos u Centru SDB Sarajevo.Predlažemo da se materijal uništi.

U Sarajevu dana 13.12. 1979 g.

PROMJENU IZVRŠIO:

Anka Stevančević

KRSMANOVIĆ, (Gruja) Tošo - "Adi"
1935. - Bijela Voda/Sokolac

CENTAR SDB SARAJEVO — Reg. broj: ________
Odljenje 03- — Dar.eviden. ________
Op. radnik: SVRAKA SULEJMAN

P R I J E D L O G

za brisanje saradnika "Adi", na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti.

- KRSMANOVIĆ TOŠO, sin GRUJA i majke DESANKE, rodjen 26. decembra 1935. godine u selu Bijela Voda - Sokolac, Srbin, državljanin SFRJ, profesor elektrotehnike, zaposlen u SOUR "Energoinvest" - Centar za obrazovanje kadrova, nastanjen u Sarajevu, ulica Hrasnička cesta br. 23, član je SK-a.

R A Z L O Z I

KRSMANOVIĆ TOŠO, pod pseudonimom "Adi", je angažovan za saradnju u septembru 1979. godine, a bio je usmjeren na praćenje neprijateljske djelatnosti PREČANICE DRAGANA (realizovana obrada), za koga je dostavio više kvalitetnih zapažanje. Medjutim, realizacijom navedene obrade, "Adi" je korišten i na sudu kao svjedok, pa je samim tim i kompromitovan kao izvor naših saznanja.

Nakon toga smo ga koristili u operativno-istraživačkom radu i usmjeravali prema nekim novoeksponiranim licima za koja smo cijenili da bi prema njima mogao imati dobre pozicije, ali je njegov doprinos u tome ostao neznatan. Zbog toga smo mišljenja da "Adi" više nema mogućnosti za dalje rad, a naročito u sredini gdje živi i radi, radi čega predlažemo da se briše iz aktivne mreže saradnika.

Sarajevo, 20.8.1981. godine

PREDLAŽE OP. RADNIK:

Svraka Sulejman

KULIĆ, (Ljube) Mišo - "Kant"
1951. - Sarajevo

Za brisanje saradnika pod pseudonimom "KANT", na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, za :

- KULIĆ MIŠU, sin Ljube, rodjen 13.8.1951.g. u Sarajevu, Srbin, državljanin SFRJ, završio FF u Sarajevu, po zanimanju profesor na FF-u u Sarajevu, gdje je i stalno nastanjen u ul. Radićeva br.12.

R A Z L O Z I

Saradnik "Kant" je angažovan za saradnju 3.7.1975.g. i od tada nam je u više navrata ukazivao na odredjene bezbjednosno interesantne komentare i negativne pojave u krugovima eksponenata sa pozicija gradjanske desnice i nacionalizma (D-6248, D-02610524). Zbog prestanka interesa Službe za pojedine eksponente na koje je izvor bio usmjeren, javio se problem sa njegovim daljim adekvatnim korištenjem i usmjeravanjem.
S obzirom na navedeno, predlažemo da se isti briše iz evidencija Službe kao saradnik pod pseudonimom "Kant".

Saradnik nije upoznat sa pseudonimom, niti Služba prema njemu ima neizvršenih obaveza. Osim toga, izvoru nije izričit naglašeno da se sa njim prekida kontakt, te se isti u slučaju da nam može pružiti saznanja, ovisno od uslova, može ponovo nastaviti kontaktirati. U radu sa istim nije ostalo nedorečenosti. Saradnik je nagradjivan 2 puta stručnom literaturom za koju se interesovao, i nije obučen u specijalističkim disciplinama. Isti je upozoren još u početku rada sa Službom na obavezu čuvanja tajn[illegible]dnji.

Predlažemo da se materijal sara[illegible]



PREDLAŽU :

Op.radnik : Renovica Zoran

Načelnik Odjelenja 03 : Alibabić Munir

[illegible] SDB

O D L U K A

Na osnovu čl.49.Pravila o radu SDB, [illegible]va se brisanje Kulić Miše, kao saradnika pod pseudonimom "KANT".

Sarajevo, ____________

PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SREDOJE

LEDINSKI, (Davida) Milica - "Ibar"
1925. - Našice

RSUP SR BiH
S/D B

CENTAR. III Sektor II Odjeljenje SDB

UPITNIK S

1	Prezime, očevo ime i ime	LEDINSKI (DAVIDA) MILICA
2	Pseudonim	"IBAR"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1925. u Našicama, SR Hrvatska
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, Marjana Barona br.5.
5.	Bračno stanje	udata
6.	Narodnost	Srpkinja
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Nadzornica, radnica-sobarica u hotel "EVRO-PI" u Sarajevu
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Hotel "Evropa" u Sarajevu
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	ugostiteljskvo
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Kvalifikovani ugostiteljski radnik
12.	Znanje stranih jezika	govori njemački
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	
14.	Da li je član SK	nije
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	

[illegible]		[illegible]	april 1964.god.
[illegible]		[illegible]	na dobrovoljnoj osnovi
18.		[illegible]	omogućuje operativno-tehničke zahvate na objektu
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mje[illegible] država [illegible] boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.		Stepen pouzdanosti saradnika:	nije pouzdana-voli da razgovara sa drugim licima o primljenim zadacima
21.		Koji ga operativni radnik drži na vezi	Branko Anđelković
22.		Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji	U bližoj perspektivi ovog saradnika treba zaobići, ali je sada nemoguće jer je radnim mjestom vezana za naše operativne zahvate.

U Sarajevu dana 1.01. 1975.

Upitnik popunio:
Branko Anđelković

LJUBINAC, (Milorada) Gojko - "Raška"
1948. - Seljani/Rogatica

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
S A R A J E V O
SEKTOR SDB
DETAŠMAN SOKOLAC
Linija rada: o72
Op. radnik: Subotić Mirko

Registarski broj: P-6723
Datum evidentiranja: 21.4.88

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB

Za LJUBINAC, Gojka, MILORADA, rodjen 9.5.1948. godine u selu Seljani, opština Rogatica, SFRJ, muški, državljanin SFRJ, sveštenik SPC, stalno nastanjen u Sokocu u ul. Danila Đokića br. 55, pravoslavni sveštenik sokolačke parohije u dobrobosanskoj eparhiji.

R A Z L O Z I

Zbog indicija da istupa sa pozicija kleronacionalizma SPC nad Ljubincom je do 1.3.1985. godine bila zavedena POO i pošto se nije došlo do kvalitetnih operativnih saznanja o neprijateljskoj djelatnosti pristupilo se obavljanju informativnog razgovora sa imenovanim. Tom prilikom on je bio korektan izražavajući spremnost da u okviru svojih mogućnosti pruža bezbjednosno interesantna saznanja za SDB istovremeno prezentiravši nekoliko bezbjednosno interesantnih saznanja o djelatnosti Sipovac Dragomira /OO CSB Mostar - Sektor za SDB/, raskolničkog sveštenika u SAD.

Krajem 1987. godine intenzivirani su kontakti sa Ljubincem i on je pružio više kvalitetnih saznanja o neprijateljskoj djelatnosti pojedinaca iz redova SPC i pojedinih eksponenata sa pozicija srpskog nacionalizma o čemu smo informisali putem 5. redovnih informacija, 6. operativnih depeša, s tim da smo provjeravanjem preko

[illegible] izvora, od [illegible] [illegible] svim [illegible]. [illegible]novili da su [illegible] [illegible] [illegible].

[Pr]istavši da na patriotskoj osnovi saradjuje sa SDB, Ljubinac se pridržava konspirativnosti u radu te nastoji realizovati instrukcije koje je do sada dobijao. [O] njegovoj spremnosti za saradnju, dovoljno govori podatak da je on prekršio svešteničku zavjet o ispovjesti i upoznao nas sa podacima koje mu je prilikom tog čina prezentirao kotorvaški sveštenik RAJAK Vaso. Podaci su se odnosili na anonimku čiji je autor Rajak (što je priznao prilikom ispovjedi) u kojoj je napadao Udruženje pravoslavnih sveštenika i sekretara sveštenika Lučić Milan sa kleronacionalističkih pozicija.

Ljubinac je ukazao na odredjene novije bezbjednosno interesantne aktivnosti u pojedinim krugovima SPC, a čiju aktivnost inspirišu neprijateljski orjentisani velikodostojnici SPC kao npr. KAČAVENDA Vasilije (OD SDB Tuzla Sektor za SDB), Anfilohije RADOVIĆ (obrada SDB RSUP-a SR Srbije) i drugih sa kojima je u proteklom periodu kontaktirao.

Na osnovu navedenog predlažem da se Ljubinac Milorad angažuje na patriotskoj osnovi, za saradnika SDB pod pseudonimom "RAŠKA".


PREDLAŽE OP. RADNIK:
Suhatić Mirko
Sokolac.

SAGLASAN NAČELNIK ODJELJENJA 03
Alibabić Munir

O D O B R A NJ E

Na osnovu člana 46 Pravila o radu SDB odobravam da se LJUBINAC MILORAD angažuje kao saradnik pod pseudonimom "RAŠKA".

[Sa]rajevo,



NAČELNIK SEKTORA SDB:
Dalić Botiša

MAJSTOROVIĆ, (Miloša) Rade - "Vuksan"
1924. - Melina/Banja Luka

CENTAR SLUZBI BEZBJEDNOSTI
SARAJEVO
SEKTOR ZA SDB

UPITNIK [illegible]

Rec.br. [illegible]

1.	Prezime, očevo ime i ime	MAJSTOROVIC /MILOSA/ RADE
2.	Pseudonim	"V U K S A N"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država)	6.11.1924.g. u selu Melina, SO Banja Luka
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	boravi u Mecu - Francuska, a prijavljen na adresi V.Putnika 73 - Sarajevo
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	srednja škola - vozač
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	u Mecu - Francuska
10.	Radno mjesto	
11.	[illegible]	
12.	Znanje stranih jezika	poznaje francuski jezik
13.	Individualne osobine [illegible]	
14.	Da li je član SK	NE
15.	[illegible] prošlost [illegible] karakteristične [illegible] prošlost	U periodu od 1943.g., Rade je pripadao četničkim vojnim formacijama, odakle je prešao u partizane, gdje je ostao do kraja rata.

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SARAJEVO
SEKTOR SDB
Op.radnik: Renovica Mile
Dana: 1.1o.199o. god.

SAGLASAN
NAČELNIK UPRAVE
TOMISLAV KOVAČ

Reg.br. 1-240/3
Dat.ev. 13.11.1990

P R I J E D L O G

Za brisanje operativne veze na osnovu tačke 1'. Pravila o radu SDB za:

MAJSTOROVIĆ Rada, sin Miloša i Mileve Palčoković, rodjen 6.11.1924.god. u selu Melina, SO Banja Luka, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju radnik, od 1976. god. boravi na radu u Mecu, Francuska, oženjen, otac dvoje djece, prijavljen na adresi Vojvode Putnika br. 73.

R a z l o z i:

Služba državne bezbjednosti je sa Majstorovićem stupila u kontakt 1986. god. od kada je kontinuirano dostavljao podatke o neprijateljskoj djelatnosti pripadnika četničke emigracije u oblasti Mozel u Francuskoj. Imajući u vidu njegov angažman 1987. godine smo ga registrovali kao op. vezu koja se vodila pod pseudonimom "Vuksan".

Tokom 199o. god. "Vuksan" je obolio tako da više nije u mogućnosti da se angažuje na zadacima SDB, te stoga predlažemo da se briše iz saradničke mreže.

Osim što je obučen polukodom drugim disciplinama nije obučavan.
Takodje predlažemo da se njegov dosije uništi obzirom da je dostavljao mahom podatke o propagandnoj djelatnosti četničke emigracije.

Sarajevo, ____________

PREDLAŽE:
NAČELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIŠA

SAGLASAN:
PODSEKRETAR ZA SDB
SREDOJE NOVIĆ

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobrava se brisanje op. veze "VUKSAN".

REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
MUHAMED BEŠIĆ

MALENICA, (Petra) Marinko - "Brko"
1932. - Sarajevo

BRKO

CENTAR: ..SDB. Sarajevo....... Reg.br. V-490 ..KB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	MALENICA Petra MARINKO
2.	Pseudonim	"BRKO"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1932.god. u Sarajevu, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo-Husinjska br. 4.
5.	Bračno stanje	oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i KANADE
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	ŠUP - električarski zanat
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	privatni obrtnik
1o.	Radno mjesto	preduzetnik i električar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	zanatska djelatnost
12.	Znanje stranih jezika	engleski jezik
13.	Individualne osobine - sklonosti [illegible]	Miran,tih,porodičan i konspirativan.
14.	[illegible]	bio je član SKJ prije odlaska u inostrans
[illegible]		

16.	Mjesto i godina evidentiranja		avgust 1978. godine
17.	Linija rada		emigracija
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		ekstremna četnička emigracija u Kanad[i]
19.	Obrada na koju je usmjeren		NIŠIĆ ALEKSANDRA
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	Sudbury - Kanada, privremeni rad
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	1968. godine
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	ne
		d) Način održavanje veze	neposredni kontakti, putem telefona
21.	Stepen pouzdanosti		pouzdan
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		IVANOVIĆ RADOŠ
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		Može se koristiti i kao saradnik "baza".

U... Sarajevu dana...23..8....19.78.

Unitnik popunio:

Ivanović Radoš

MANDIĆ, (Milorada) Brane - "Ekonomist"
1954. - Barajna/Čajniče

CENTAR: SDB SARAJEVO Reg. br. A-220 MB

UPITNIK S

1.	Prezime, očevo ime i ime	MANDIĆ /Luke/ MILIVOJ
2.	Pseudonim	"SAVO"
3.	Godina i mjesto rođenja (opština i SR)	1908 godine Zaovike - Titovo Užice SR Srbija
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	Sarajevo, ul. M.Tita br.71a
5.	Bračno stanje	Oženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	
8.	Zanimanje (vrsta posla)	Sveštenik
9.	Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen	Parohija Rogatica
10.	Vrsta (grana) djelatnosti	Crkvena institucija
11.	Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija	Teološki fakultet
12.	Znanje stranih jezika	Engleski
13.	Individualne osobine — sklonosti mane, hobi	Voli da se karta, voli novac
14.	Da li je član SK	Ne
15.	Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost	Sudjen zbog učestvovanja u neprijateljskim Formacijama

16.	Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja		1948 godina
17.	Osnov angažovanja		Kompromitujući materijal
18.	Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada)		Pravoslavni kler
19.	Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik)	a) Mjesto, država i svojstvo boravka	
		b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo	
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Vrsta saradnika	
		e) Način ugrađivanja	
		f) Način održavanja veze	
20.	Stepen pouzdanosti saradnika		Pouzdan
21.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		BJELANOVIĆ MIJO
22.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji		

u Sarajevu dana 27.2. 1970

Upitnik popunio:

Vujisić Milka

MILIŠIĆ, (Riste) Jovom - "Labud"
1928. - Blagaj/Kupres

RSUP - SDB
UPRAVA 04

RADNIK: Dautbašić Asim

D - 625
/registarski broj/

27.2.1990.
/datum evidentiranja/

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB predlažem prekid saradničkog odnosa sa MILIŠIĆ JOVOM, sin Riste, rodjen 1928. godine u selu Blagaj, SO Kupres, SRBiH. Adresa stanovanja Bjelave 24, završio Višu školu, član SKJ, Srbin, angažovan za saradnika još 1946. godine u svojstvu informatora.
Obzirom da je promijenio više radnih mjesta, uspješno je koristio za operativne potrebe po raznim linijama rada SDB. Posljednjih godina, bio je zamjenik predsjednika poslovodnog odbora SOUR-a PTT Sarajevo.

R A Z L O Z I

Obzirom da je u medjuvremenu nastupila njegova prirodna smrt, nestala je mogućnost za dalje angažovanje saradnika "Labud", te predlažem njegovo brisanje iz saradničke mreže.

P R E D L A Ž E
Op.radnik Dautbašić Asim

S A G L A S A N
NAČELNIK UPRAVE
Krdžalić Almas

O D O B R E NJ E

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB odobravam da se briše iz saradničkog odnosa MILIŠIĆ JOVO, pod pseudonimom "Labud".

O D O B R A V A
PODSEKRETAR ZA SDB
Srdjan Novič

MLADENOVIĆ, (Živojina) Slobodan - "Regrut"
1954. - Novi Travnik

CENTAR: SDB SARAJEVO   Reg.br. V-483 MB

UPITNIK V

1.	Prezime, očevo ime i ime	MLADENOVIĆ Živojina SLOBODAN
2.	Pseudonim	"REGRUT"
3.	Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država)	1.4.1954.godine, u Novom Travniku, SR BiH
4.	Mjesto i adresa boravka (prebivališta)	51A ST STR TORENSVILLA 503 ADELAIDA AUSTRALIJA
5.	Bračno stanje	Neoženjen
6.	Narodnost	Srbin
7.	Državljanstvo	SFRJ i Australije
8.	Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija	ŠUP
9.	Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen	
10.	Radno mjesto	automehaničar
11.	Vrsta (grana) djelatnosti	zanatsko-uslužna
12.	Znanje stranih jezika	engleski
13.	Individualne osobine - sklonosti [illegible]	
14.	[illegible]	
15.	[illegible]	

[illegible]	[illegible]		avgust 1978. godine
17.	Linija rada		emigracija
18.	Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren		Praćenje emigracije u Au[illegible]liji
19.	Obrada na koju je usmjeren		
20.	Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu	a) Mjesto,država i svojstvo boravka	ADELAIDA-AUSTRALIJA, nalazi se na radu.
		b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo	1974. godine
		c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji)	
		d) Način održavanje veze	Putem korespondencije
21.	Stepen pouzdanosti		Provjera pouzdanosti je u toku
22.	Koji ga operativni radnik drži na vezi		Soče Bruno
23.	Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji		Inteligentan,patriotski nastrojen i obučen za zagranični rad.

U Sarajevu dana [illegible].1978.

[illegible] popunio:

MOTIKA, (Milorada) Rajko - "Ramo"
1946. - Duševine/Ilijaš

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

Sektor SDB Sarajevo
Linija rada 03
Radnik 50101

Reg.br: D-5722
Dat.ev: 13.11.90

P R I J E D L O G
ZA RASKID SARADNJE SA SARADNIKOM "KVARNER"

Na osnovu tačke 17.Pravila o radu SDB, predlažemo da se raskine saradnja SDB sa :

MOTIKA RAJKOM, sin Milorada, rodjen 3.3.1946.g. u selu Duševine, SO Ilijaš, Srbin, državljanin SFRJ, VK ugostiteljski radnik, zaposlen u DP "Ozren" Ilijaš, stalno nastanjen u selu Duševine bb.

OBRAZLOŽENJE :

Kao op.veza pod pseudonimom "Ramo", Motika je angažovan krajem marta 1984.g. a od 1.7.1986.g. je prekategorisan u saradnika pod pseudonimom "Kvarner".
Od vremena angažovanja Motika je pružao više korisnih podataka o nacionalističkoj djelatnosti pojedinaca sa područja Ilijaša, a naročito Nišića, pokazujući pri tom dosta visok stepen konspirativnosti i odgovornosti u izvršavanju postavljenih zadataka. Saznanja do kojih je izvor došao za vrijeme saradničkog odnosa naknadnim provjeravanjem i op.radom potvrđena su kao tačna. U radu sa Službom "Kvarner" nije bio obučavan iz specijalističkih disciplina. Isti je bio svjestan saradnje sa Službom, ali nije znao svoj pseudonim.

Zbog principijelnog odnosa prema ispoljenim negativnostima u MZ kao aktivista je došao u sukob sa jednim brojem lica, zbog čega je ranije imao odredjenih problema, koji se sada manifestuju u nešto oštrijoj formi. Obzirom da je Motika iskazivao bojazan da se prisutne teškoće koje ima mogu dovesti u vezu sa saradničkim odnosom, kao i na činjenicu da se niko od lica prema kojima je bio usmjeren više ne nalazi pod tretmanom Službe, predlažemo da se raskine saradnja, a kroz naredne kontakte da se upozori na čuvanje tajne o saradnji. Služba nema neizmirenih obaveza prema "Kvarneru", a isti nije nagradjivan. Predlažemo da se dosije uništi.

Sarajevo, 8.11.199o.g.

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIŠA

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SREDOJE

O D L U K A

Na osnovu tačke 5.Pravila o radu SDB, odobravam da se raskine saradnja SDB sa Motika Rajkom, saradnikom pod pseudonimom "Kvarner".

Sarajevo, ______________

ODOBRAVA
REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
BEŠIĆ MUHAMED